

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Kini ANG ang solusyon!

**Ba kamo makaamgo nga si Jesus miingon nga ang katapusan dili moabut hangtud nga ang
Gingharian sa Dios giwali ngadto sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi?**



**"Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero ... 9 Sila dili mopasakit ni molaglag sa
tanang nga akong bukid nga balaan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo
ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat" (Isaias 11: 6-9)**

Bob Thiel, Ph.D.

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Kini ANG ang solusyon!

Bob Thiel, Ph.D.

Copyright © 2016 pinaagi sa Nazaretnon mga libro. nga edisyon 1,01. Booklet gihimo alang sa mga
padayon nga Simbahan sa Dios ug sa mga Manununod, ang usa ka korporasyon lapalapa. 1036 W. Grand
Avenue, Grover Beach, California, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.

Nganong dili sa katawhan sa pagsulbad sa mga problema niini?

Nahibalo ka ba nga ang una ug katapusan nga mga butang gipakita sa Bibliya si Jesus nagwali mahitungod sa bahin sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios?

Ba kamo masayud nga ang Gingharian sa Dios mao ang gibug-aton sa mga apostoles ug sa mga una nga misunod kanila?

Ang Gingharian sa Dios ang mga tawo nga si Jesus? Ang gingharian sa Dios si Jesus nga buhi sa Iyang kinabuhi kanato karon? Ang Gingharian sa Dios sa pipila ka mga matang sa umaabot nga aktuwal nga gingharian? Motuo kanimo kon unsay gitudlo sa Bibliya?

Unsa ang usa ka gingharian? Sama sa unsa ang gingharian sa Dios? Unsay gitudlo sa Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang simbahan Kristohanong?

Ba kamo makaamgo nga ang katapusan dili moabut hangtud nga ang Gingharian sa Dios giwali ngadto sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi?

Ang litrato sa atubangan nga hapin nagpakita sa usa ka nating carnero nga naghigda sa usa ka lobo nga ingon nga gilangkuban sa Burdine Printing ug Graphics. Ang litrato sa hapin mao ang bahin sa orihinal nga Simbahan sa Dios nga building sa Jerusalem gikuha sa 2013 ni Dr. Bob Thiel.

KAUNDAN

- 1. ba katawhan ang mga solusyon?**
- 2. Unsa Ebanghelyo ni pagwali nga si Jesus?**
- 3. Ang Gingharian sa Dios nga nailhan diha sa Daang Tugon?**
- 4. ba sa mga Apostoles sa pagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian?**
- 5. Tinubdan sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo sa Gingharian sa Dios.**
- 6. Grego-Romano simbahan sa pagtudlo sa mga Gingharian Importante, Apan ...**
- 7. Nganong ang Gingharian sa Dios?**

Information Contact

1. ba katawhan ang mga solusyon?

Ang kalibutan nag-atubang sa daghang mga problema.

Daghang mga tawo ang mga gigutom. Daghang mga tawo mga dinaugdaug. Daghang mga tawo ang-atubang sa kawad-on. Daghang mga nasud anaa sa seryoso nga utang. Mga anak, lakip na ang wala pa matawo nga mga, atubang sa pag-abuso. Drug-resistant sa mga sakit pagtagad sa daghang mga doktor. Major sa industriya mga siyudad nga adunay hangin kaayo mahugaw nga mahimong himsog. Nagkalain-laing mga politiko naghulga sa gubat. Terorista pag-atake sa pagbantay sa nahitabo.

Mahimo lider sa kalibotan-ayo sa mga problema nga giatubang sa katawhan?

Daghan ang hunahuna ingon.

Bag-ong Universal Agenda

Sa Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka yawe nga-mubo nga sulat sa pakigpulong sa Vatican ni Santo Papa Francis, ang 193 nga mga nasud sa United Nations (UN) nagboto sa pagpatuman sa "17 Sustainable Development Goals" sa kon unsa ang orihinal nga gitawag sa *Bag-ong Universal Agenda*. Dinhi mao ang mga UN 17 mga tumong:

Tumong 1. Katapusan kawad-on sa tanan nga mga matang sa bisan asa

Tumong 2. Katapusan kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug sa naugmad nga nutrisyon ug pagpalambo sa mapadayonon nga agrikultura

Tumong 3. pagsiguro himsog nga kinabuhi ug pagpalambo sa pag-ayo-nga alang sa tanan sa tanang mga katuigan

Tumong 4. pagsiguro inclusive ug patas nga kalidad sa edukasyon ug sa pagpalambo sa tibuok kinabuhi nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan

Tumong 5. makab-ot gender equality ug paghatag ug gahum sa tanan nga mga babaye ug mga batang babaye

Tumong 6. pagsiguro availability ug sa malungtarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang sa tanan

Tumong 7. pagsiguro access sa barato, kasaligan, malungtarong ug modernong enerhiya alang sa tanan

Tumong 8. Palambu gipaluyohan, inclusive ug mapadayonon nga ekonomikanhon nga pagtubo, puno ug mabungahon nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan

Tumong 9. Build resilient nga imprastruktura, pagpalambo sa inclusive ug malungtarong industriyalisasyon ug foster kabag-ohan

Tumong 10. Pagpakunhod walay kaangayan sa sulod ug sa taliwala sa mga nasud

Tumong 11. Paghimo mga siyudad ug sa tawhanong mga pinuy-anan inclusive, luwas, lig-on ug malungtarong

Tumong 12. pagsiguro malungtarong konsumo ug produksyon sumbanan

Tumong 13. Dad-a dinalian nga aksyon sa pakigbatok sa climate change ug ang epekto niini

Tumong 14. amping ug sa malungtarong paggamit sa mga kadagatan, mga dagat, ug sa kadagatan alang sa malungtarong kalamboan

Tumong 15. Panalipdi, pagpasig-uli ug sa pagpalambo sa malungtarong paggamit sa terrestrial nga ekosistema, malungtarong pagdumala sa kalasangan, combat desyerto, ug mga piang ug makausab sa yuta degradation ug pahunongon biodiversity pagkawala

Tumong 16. Pagpalambo sa malinawon ug inclusive mga katilingban alang sa malahutayon nga kalamboan, sa paghatag og access sa hustisya alang sa tanan ug sa pagtukod sa epektibo, tulubagon ug inclusive nga mga institusyon sa tanan nga lebel

Tumong 17. Paglig-on sa mga paagi sa pagpatuman ug paghatag kinabuhi sa sa global partnership alang sa malungtarong kalamboan

Agenda Kini nga unta hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab sa 2030 Agenda alang sa Sustainable Development. Kini nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga nag-atubang sa katawhan pinaagi sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith kooperasyon. Samtang daghan sa mga tumong niini maayo, ang pipila sa iyang mga pamaagi ug mga tumong dautan (cf. Genesis 3: 4). Agenda Kini, usab, mao ang nahiuyon sa Santo Papa Francis ni *Laudato Si* encyclical.

Ang "Bag-ong Universal Agenda" mahimong gitawag nga "Bag-ong Katoliko Agenda" sa pulong nga "katoliko" nagpasabut nga "universal nga." Pope Francis nga gitawag sa pagsagop sa sa *Bag-ong Universal Agenda* "usa ka importante nga ilhanan sa paglaum."

Papa Francis usab gidayeg sa internasyonal nga kasabutan nga gitawag COP21 (opisyal nga giulohan og ika-21 nga Conference sa mga Hingtungan sa UN Framework Convention sa Climate Change) sa Disyembre 2015, ug nagtambag sa mga nasud "sa pag-ayo sa pagsunod sa dalan sa unahan, ug uban sa usa ka walay katapusan-nagtubo nga pagbati sa panaghiusa ."

Samtang walay usa gusto nga sa gininhawa nahugawan hangin, moadto gigutom, nagakalisod kaayo, nga namiligro, ug uban pa, kini internasyonal nga panaghiusa sa pagsulbad sa mga problema nga giatubang sa katawhan?

Ang Track Record sa United Nations

Ang United Nations naporma ug malig-on sa ibabaw sa 24 sa Oktubre 1945, human sa Gubat sa Kalibotan II, aron sa pagpugong sa lain nga sa maong panagbangi ug aron sa pagsulay sa pagpalambo sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagkatukod, ang UN may 51 nga sakop sa nag-ingon; adunay mga karon 193.

May mga ginatus, kon dili linibo, sa panag-away sa tibuok kalibutan sukad sa United Nations nag-umol, apan kita wala pa nga sa unsa mahimong gihulagway nga sa ikatulo Gubat sa Kalibutan.

Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon sa pagpalambo sa, inubanan sa matang sa interfaith ug ecumenical agenda nga Pope Francis ug sa daghang uban pang mga lider sa relihiyon naningkamot sa pagpalambo sa, magadala sa kalinaw ug kauswagan.

Apan, ang track record sa United Nations sa pagbuhat niini wala maayo. Dugang pa sa mga daghang armadong panagbangi sukad sa United Nations nag-umol, daghang minilyon nga mga gigutom, mga kagiw, ug / o sa kaayo kabus.

Kapin sa usa ka dekada na ang milabay, sa United Nations gibutang aron sa pagpatuman sa iyang mga *Millennium Development Goals*. Niini may walo ka "mga tumong development," apan wala kini molampos, gani sumala ngadto sa UN sa iyang kaugalingon. Busa, sa 2015, sa iyang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals" gisagop. Ang uban malaumon. Giisip sa pipila nga kini nga usa ka utopian pantasya.

Ingon sa hangtud sa utopia moadto, sa Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga siya nagdamgo sa usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang simbahan makatabang sa kontinente nga makab-ot. Bisan pa niana, ang damgo sa Santo Papa ni mobalik sa nga usa ka nightmare (cf. Pinadayag 18).

Adunay Hinaot Mahimong Ang pipila sa Kooperasyon ug Kalampusan, Apan ...

Merriam Webster ni Dictionary nag-ingon nga utopia mao ang "usa ka hinanduraw nga dapit sa diin ang gobyerno, mga balaod, ug sa mga kahimtang sa katilingban mao ang hingpit."

Ang Bibliya nagtudlo nga ang katawhan dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang kaugalingon:

²³ Oh Ginoo, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon; Kini wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. (Jeremias 10:23, HLGN sa tibuok gawas kon gipakita)

Ang Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas:

¹⁶ Ang pagkalaglag ug ang pagkaalaut maoy anaa sa ilang mga dalan; ¹⁷ Ug ang dalan sa kalinaw sila wala manghibalo ¹⁸ Walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa ilang mga mata.. (Roma 3: 16-18)

Bisan pa niana, daghang mga tawo nga nagtrabaho ngadto sa ilang panglantaw sa usa ka utopian katilingban ug bisan usahay mosulay sa naglakip sa sa relihiyon. Apan hapit walay andam sa pagsunod sa mga dalan sa usa ka matuod nga Dios.

Kini mao ang dili nga walay pag-uswag ngadto sa bisan unsa nga sa United Nation o sa Vatican sa mga tumong. Adunay pipila ka mga, ingon man sa pipila ka mga kapakyasan.

Sa pagkatinuod, ug tingali human sa kaylap nga panagbangi, usa ka matang sa internasyonal nga kalinaw sa deal nga miuyon ug nakumpirmahan (Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang bakak tambong sa pagtuo nga ang tawo nga sa pagdala mahitungod sa usa ka labaw nga malinawon ug utopian katilingban.

Daghan ang gikuha sa sa maong internasyonal nga 'utopian pag-uswag' (cf. Ezequiel 13:10) ingon man sa nagkalain-laing mga ilhanan ug mga katingalahan (2 Tesalonica 2: 9-12). Apan ang Bibliya nag-ingon nga kalinaw dili katapusan (Daniel 9:27; 11: 31-44), bisan pa sa unsa nga mga lider mahimong nag-angkon (1 Tesalonica 5: 3; Isaia 59: 8).

Kon katawhan mao gayud makahimo sa tinuod nga pagdala mahitungod sa utopia, mao sa bisan unsa nga matang sa utopia nga posible?

Oo.

2. Unsa Ebanghelyo gibuhat ni Jesus sa Isangyaw?

Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian katilingban, nga gitawag sa Gingharian sa Dios, mopuli sa tawhanong mga kagamhanan (Daniel 2:44; Pinadayag 11:15; 19: 1-21).

Sang nagsugod si Jesus sa Iyang pagpangalagad sa publiko, siya misugod pinaagi sa pagsangyaw sa **ebanghelyo sa gingharian sa Dios**. Ania ang Marcos mitaho:

¹⁴ Karon si Juan gibutang sa bilanggoan, si Jesus miabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita sa gingharian sa Dios, ¹⁵ ug nag-ingon, "Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios anaa sa kamot. Paghinulsol, ug motuo sa Maayong Balita" (Marcos 1: 14-15).

Ang termino nga ebanghelyo, gikan sa Gregong pulong nga katumbas nga espeling ingon *euangelion*, ug nagpasabot nga "maayo nga mensahe" o "maayong balita." Sa Bag-ong Tugon, ang Iningles nga pulong "gingharian," nga may kalabutan sa gingharian sa Dios, gihisgotan gibana-bana nga 149 ka beses diha sa HLGN ug 151 sa *Douay Rheims Bibliya*. Kini moabut gikan sa Gregong pulong nga katumbas nga espeling ingon *basileia* nga nagpasabot sa pagmando o sa gingharian sa mga harianon.

Sa tawhanong mga gingharian, ingon man usab sa gingharian sa Dios, ug usa ka hari (Pinadayag 17:14), minglukop sila sa usa ka dapit (Pinadayag 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2: 3-4; 30: 9), ug sila mga sakop (Lucas 13:29).

Ania ang unang publiko nga pagtulon-an gikan kang Jesus nga sa Mateo nagtala:

Miadto ²³ Ug si Jesus ang tibook Galilea, nga nagapanudlo didto sa mga sinagoga, nagwali sa Maayong Balita sa gingharian (Mateo 4:23).

Mateo usab nagtala:

³⁵ Unya si Jesus nagalibod sa tanang mga lungsod ug mga balangay sa pagtudlo didto sa ilang mga sinagoga, nagwali sa Maayong Balita sa gingharian (Mateo 9:35).

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus magahari sa walay katapusan:

³³ Ug siya magahari sa balay ni Jacob sa walay katapusan, ug sa Iyang gingharian walay katapusan (Lucas 1:33).

Lucas nagrekord nga ang katuyoan nga si Jesus gipadala mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Dios Matikdi kon unsay gitudlo ni **Jesus**:

⁴³ Ug siya miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod niini nga katuyoan ako gipadala" (Lucas 4:43).

Nakadungog na ba mo nga ang giwali? Ba kamo nga walay katapusan makaamgo nga katuyoan ni Jesus sa gipadala mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Dios?

Lucas usab nagrekord nga *si* Jesus moadto ug sa pagsangyaw sa Gingharian sa Dios:

¹⁰ Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mibalik, gisugilon kaniya ang tanan nga ilang gibuhat. . Ug iyang gidala sila ug miadto sa hilit ngadto sa usa ka dapit nga awaaw nga iya sa lungsod nga ginganlan Betsaida ¹¹ Apan sa hingbaloan kini nga ang panon sa katawhan, misunod sila kaniya; ug sila gidawat niya nga ug misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9: 10-11).

Si Jesus nagtudlo nga ang Gingharian sa Dios kinahanglan nga ang prayoridad alang sa mga tawo nga buot mosunod Kaniya:

³³ Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung (Mateo 6:33).

. ³¹ Apan sa pagpangita sa gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butanga igadugang kaninyo ³² Ayaw kahadlok, diyutay nga panon sa mga carnero, kay kini mao ang nahamut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian (Lucas 12: 31-32).

Mga Kristohanon sa PAGPANGITA UNA sa Gingharian sa Dios. Sila sa pagbuhat niini pinaagi sa paghimo niini nga ilang tumoy sa prayoridad pinaagi sa buhi nga ingon nga si Kristo buot sila nga buhi, ug sa pagtan-aw sa unahan sa Iyang pagbalik ug sa gingharian. Bisan pa niana, ang kadaghanan nga nag-angkong Cristo, dili lamang dili mangita una sa Gingharian sa Dios, sila wala gani masayud kon unsa kini. Daghan usab sa bakak nagtuo nga ang nalambigit sa politika sa kalibotan mao ang gipaabut sa Dios gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa pagsabut sa gingharian sa Dios, sila dili mabuhi karon ingon nga sila kinahanglan makasabut kon nganong katawhan mao ang sa ingon sayop.

Matikdi usab nga ang gingharian nga gihatag ngadto sa usa ka gamay nga panon (cf. Roma 11: 5). Nagkinahanglan kini og pagpaubos nga andam nga mahimong kabahin sa tinuod nga gamay nga panon.

Ang Gingharian sa Diyos wala pa natukod sa Yuta

Si Jesus nagtudlo nga ang Iyang mga sumusunod kinahanglan nga mag-ampo alang sa gingharian nga moabut, busa dili sila na sa pagpanag-iya niini:

⁹ Ang atong Amahan sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. ¹⁰ Ang imong gingharian. Ang imong pagbuot matuman (Mateo 6: 9-10).

Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an aron sa pagwali sa gingharian sa Dios:

¹ Unya gitawag siya sa iyang napulog-duha ka mga tinun-an sa tingub, ug mihatag kanila sa gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit ² gipadala niya sila sa pagwali sa gingharian sa Dios (Lucas 9: 1-2)..

Si Jesus nagtudlo nga ang Iyang presensya nga mag-inusara dili sa gingharian, ingon nga ang gingharian wala-on sa Yuta unya:

²⁸ Apan kong ako sa mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, sa pagkatinuod, ang gingharian sa Dios nahidangat na diha kaninyo (Mateo 12:28).

Ang matuod nga gingharian sa umaabot. Kini mao ang mga wala dinhi karon ingon nga kini nga mga bersikulo gikan sa Marcos show:

⁴⁷ Ug kon ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini gikan. Kini mao ang mas maayo alang kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios uban sa usa ka mata, kay sa adunay duha ka mata nga igahulog ... (Marcos 9:47).

²³ Si Jesus mitan-aw sa libut ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud gayud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" ²⁴ Ug ang mga tinun-an nahibulong tungod sa iyang mga pulong. Apan mitubag si Jesus pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, lisod kaayo ang alang sa mga nagasalig sa mga bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! ²⁵ Mas sayon pa sa usa ka kamelyo paglusot sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka dato nga tawo sa makasulod sa gingharian sa Dios "(Marcos 10: 23-25).

²⁵ Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinom sa gikan sa bunga sa parras hangtud niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios "(Marcos 14:25).

⁴³ si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa gingharian sa Dios, pag-anhi ug sa pagkuha sa kaisog ... (Marcos 15:43).

Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian dili karon bahin sa niini nga kalibutan karon:

³⁶ Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili niini nga kalibutan Kon ang akong gingharian dinhi pa niining kalibutan, ang akong mga ulipon nakig-away, sa pagkaagi nga ako dili ikatugyan sa mga Judio, apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi." (Juan 18: 36).

Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian moabut human Siya moanhi pag-usab ug nga Siya mahimong Hari niini:

³¹ "Sa diha nga ang Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga balaan nga mga anghel uban kaniya, unya siya molingkod sa trono sa iyang himaya. ³² Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa atubangan niya, ug Siya sa pagbulag kanila sa usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay sa carnero nga nagbahin sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. ³³ Ug gibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo nga kamot, apan ang mga kanding sa wala. ³⁴ Ug ang Hari magaingon kanila diha sa iyang too nga kamot, 'Umari kamo nga gipanalanginan sa akong Amahan , nga makapanunod sa gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan (Mateo 25: 31-34).

Sukad sa Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita sa usa ka tinuod nga utopia hangtud human kini natukod. Tungod kay ang kadaghanan wala makasabot sa gingharian sa Dios, sila mapakyas sa pagsabut kon sa unsang paagi sa mga buhat sa iyang mga mahigugmaong gobyerno.

Unsay giingon ni Jesus ang gingharian sama?

Gihatag ni Jesus ang pipila ka mga pagpasabut sa unsa ang gingharian sa Dios sama sa:

²⁶ Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabud ug binhi diha sa yuta, ²⁷ ug unya matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo sa, dili siya sa iyang kaugalingon dili mahibalo kon sa unsang paagi. ²⁸ Kay ang ang yuta abot tanom pinaagi sa iyang kaugalingon: ang nahauna mao ang dahon, unya ang ulo, sa tapus nga ang bug-os nga lugas diha sa uhay ²⁹ Apan sa diha nga ang uhay, dihadhiha iyang gamiton ang galab, tungod kay ang ting-ani moabut "(Marcos 4: 26- 29).

¹⁸ Unya miingon siya, "sa unsa ang gingharian sa Dios sama sa Ug sa unsa igapakasama ko kini ¹⁹ Kini mao ang sama sa usa ka liso sa mustasa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gibutang sa iyang tanaman; ug kini mitubo ug nahimong usa ka dako nga kahoy, ug ang mga langgam sa kalangitan nagsalag sa iyang mga sanga. ²⁰ ug sa pag-usab siya miingon," sa unsa ba igapakasama ko ang gingharian sa Dios? ²¹ kini sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong diha sa tulo ka takus nga harina, hangtud gikapatuboan ang tanan "(Lucas 13: 18-21).

Kini nga mga sambingay mosugyot nga, sa una, ang gingharian sa Dios mao na nga gamay, apan mahimong dako nga.

Lucas natala usab:

²⁹ Sila gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan ug sa habagatan, ug molingkod diha sa gingharian sa Dios (Lucas 13:29).

Busa, ang Gingharian sa Dios adunay mga tawo gikan sa tanan nga sa ibabaw sa kalibutan. Kini dili mahimo nga limitado sa mga tawo nga adunay kagikan sa mga Israelinhon. Mga tawo magalingkod sa gingharian.

Lucas 17 ug ang Gingharian

Lucas 17: 20-21 perplexes sa pipila. Apan sa dili pa niana, makamatikod nga ang mga tawo mokaon diha sa Gingharian sa Dios:

¹⁵ "Bulahan siya nga mokaon sa tinapay sa gingharian sa Dios!" (Lucas 14:15).

Sanglit ang mga tawo (sa umaabot) sa pagkaon diha sa Gingharian sa Dios, kini mao ang dili usa ka butang lamang gigahin sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga namali ug hubad / pagsinabtanan sa Lucas 17:21 nga mosugyot kon dili.

Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17: 20-21 kinahanglan nga makatabang sa pipila makasabut:

²⁰ Sa dihang gipangutana siya sa mga Fariseo sa diha nga ang Paghari sa Dios sa pag-abut, siya mitubag kanila, "Ang Paghari sa Diyos dili moabot ingon sa paglaum nga kamo sa pagdakop panan-aw sa niini; ²¹ walay usa nga moingon, 'Ania kini mao ang' o 'Adunay kini mao ang, 'alang sa Paghari sa Dios mao ang karon sa imong taliwala. " (Lucas 17: 20-21, Moffatt)

Matikdi nga si Jesus nagsulti sa mga makabig, kalibutanon, ug sa salingkapaw nga mga Pariseo. "Mitubag kanila," Si Jesus - kini mao ang mga Pariseo nga nangutana kang Jesus sa pangutana. Sila midumili sa pag-ila kaniya.

Sila sa IGLESYA? Dili!

Si Jesus usab sa paghisgot mahitungod sa usa ka simbahan sa dili madugay organisar. Ni may iyang gipasabot pagbati diha sa hunahuna o kasingkasing.

Si Jesus naghigot bahin sa iyang mga PAGHARI! Ang mga Pariseo wala sa pagpangutana kaniya mahitungod sa usa ka simbahan. Nahibalo sila sa bisan unsa sa bisan unsa nga simbahan sa Bag-ong Tugon nga sa dili madugay nga nagsugod. Wala sila sa pagpangutana mahitungod sa usa ka matang sa pretty sentimento.

Kon ang usa naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios mao ang "sulod" sa mga Pariseo - ang ANG SIMBAHAN sa sulod sa mga Pariseo? Tin-aw nga dili!

Ang maong usa ka konklusyon mao ang hinoon nga kataw-anan nga dili kini? Samtang ang pipila ka Protestante hubad paghubad bahin sa Lucas 17:21 nga "ang Gingharian sa Dios mao ang" sa sulod ninyo "(HLGN / KJV), sa husto hubad bisan sa mga Katoliko nga *Bag-ong Jerusalem Bible* nga ingon nga" ang gingharian sa Dios anaa sa taliwala kaninyo. "

Si Jesus mao ang usa ka sa taliwala sa, diha sa taliwala, sa mga Fariseo. Karon, ang mga Pariseo naghunahuna nga sila mitan-aw sa unahan sa Gingharian sa Dios. Apan sila masaypan sa pagsabut niini. Si Jesus mipasabut nga kini dili mahimo nga usa ka lokal nga, o limitado Gingharian alang sa mga Judio lamang, ingon nga sila daw sa paghunahuna (ni sa usa ka simbahan nga sama sa uban karon nagtuo). Gingharian sa Diyos dili lamang sa usa sa daghang mga tawo ug makita gingharian nga ang mga tawo mahimo itudlo o makakita, ug moingon, "Kini mao ang kini, dinhi"; o "nga ang Gingharian, sa ibabaw sa didto."

Si Jesus, sa Iyang kaugalingon, natawo nga mahimong ang HARI niana nga Gingharian, ingon sa iyang matin-aw si Pilato (Juan 18: 36-37). Sabta nga ang Bibliya naggamit sa termino nga "hari" ug "gingharian" baylobaylo (eg Daniel 7: 17-18,23). Ang HARI sa umaabot nga Gingharian sa Dios, nan, ug didto, nga nagatindog sunod sa mga Fariseo. Apan wala sila makaila kaniya ingon nga ilang hari (Juan 19:21). Sa diha nga siya mobalik, ang kalibutan nga misalikway Kaniya (Pinadayag 19:19).

Si Jesus sa, sa mga mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa paghulagway sa iyang ikaduhang pag-anhi, sa diha nga ang gingharian sa Dios magahari TANANG YUTA (padayon nga uban sa mga Moffatt alang sa pagkamakanunayon alang sa niini nga kapitulo):

²² Sa iyang mga tinun-an siya miingon, "Adunay moabut nga mga adlaw sa diha nga kamo dugay ug taas nga sa kawang nga adunay bisan usa ka adlaw sa Anak sa tawo. ²³ Ang mga tawo moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atua ra siya!' apan ayaw pag-adto o modagan sunod kanila, ²⁴ kay ingon sa kilat nga ag gikan sa usa ka kiliran sa langit ngadto sa lain, mao man ang Anak sa tawo sa iyang kaugalingon nga adlaw. ²⁵ Apan kinahanglan una siya molahutay dakong pag-antos ug isalikway sa sa karon nga kaliwatan (Lucas 17: 22-25, Moffatt).

Gihisgotan ni Jesus sa kilat pagkidlap nga, sama sa Mateo 24: 27-31, nga naghulagway sa Iyang ikaduhang pag-anhi sa LAGDA sa tibuok kalibutan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Iyang mga tawo dili makahimo sa pagtan-aw kaniya sa Iyang pagbalik. Ang mga tawo dili moila Kaniya ingon nga ilang Hari ug makig-away batok kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang naghunahuna nga si Jesus nagrepresentar sa Antikristo.

Wala nag-ingon ni Jesus nga ang Gingharian sa Dios sulod sa mga Fariseo-Siya misulti kanila sa ubang dapit nga wala sila moadto sa nga sa sa Gingharian tungod sa ilang pagpakaaron-ingnon (Mateo 23: 13-14). Ni si Jesus nga nag-ingon nga ang Simbahan mao ang Gingharian.

Ang Gingharian sa Dios mao ang usa ka butang nga mga tawo ang usa ka adlaw nga makahimo sa PAGSULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisana pa niana, bisan pa si Abraham ug ang ubang mga patriarka mao ang mga wala didto pa (cf. Hebreohanon 11: 13-40).

Nahibalo ang mga tinun-an nga ang Gingharian sa Dios dili sa sulod kanila sa personal unya, ug nga kini kinahanglan nga makita sama sa mosunod, nga miabut human sa Lucas 17:21, nagpakita:

¹¹ Karon sa pagkadungog nila niining mga butanga, siya misulti sa usa ka sambingay, tungod kay siya mao ang duol sa Jerusalem, ug tungod kay sila naghunahuna nga ang gingharian sa Dios igapadayag diha (Lucas 19:11).

Gingharian mao ang tin-aw sa umaabot

Unsaon nimo kon ang gingharian haduol na? Isip kabahin sa pagtubag sa maong pangutana, nga gitala ni Jesus matagnaong mga panghitabo (Lucas 21: 8-28) ug dayon mitudlo:

²⁹ Tan-awa ang kahoy nga higera, ug ang tanang mga kahoy. ³⁰ Sa diha nga na nila, nan, inyong nakita ug nailhan alang sa inyong kaugalingon nga ang ting-init haduol na karon. ³¹ Gani kamo man, **sa diha nga makakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo, hibalo nga ang gingharian sa Dios mao ang duol** (Lucas 21: 29-31).

Buot ni Jesus nga Iyang mga katawhan sa pagsunod sa matagnaong mga panghitabo sa masayud sa diha nga ang gingharian moabut. Sa ubang dapit si Jesus miingon sa Iyang mga katawhan sa pagtan-aw ug pagtagad sa matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13: 33-37). Bisana pa sa mga pulong ni Jesus, daghan ang diskwento nga nagtan-aw sa matagnaong-nalambigit mga panghitabo sa kalibutan.

Sa Lucas 22 & 23, pag-usab gipakita ni Jesus nga ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga matuman sa umaabot sa dihang Siya nagtudlo:

¹⁵ "Uban sa mainitong tinguha ko sa mainit gayud ang pagkaon niini nga pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaanus; ¹⁶ kay sultihan ko kamo, nga dili na ako mokaon niini hangtud nga matuman kini didto sa gingharian sa Dios." ¹⁷ Unya gikuha niya ang kopa, ug sa nakapasalamat, ug miingon, "Dawata ug bahina ninyo kini alang kaninyo; ¹⁸ kay sultihan ko kamo, nga dili na ako moinom sa gikan sa bunga sa parras hangtud sa gingharian sa Dios moabut" (Lucas 22: 15-18).

³⁹ Apan usa sa mga mamumuhat sa kadautan nga gilansang sa krus uban kaniya nagpasipala kaniya, ug siya miingon, "Kon ikaw mao ang Cristo, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa kami usab." ⁴⁰ Ug ang iyang kauban nagbadlong kaniya, ug siya miingon kaniya, "Dili ka ba bisan nahadlok sa Dios? Kay ikaw usab anaa sa pagkahinukman sa silot uban kaniya. ⁴¹ Ug kami sa makiangayon, tungod kay kita takus, kay kita pagabalusan sumala sa atong nabuhat, apan walay bisan unsa nga dautan nga gibuhat sa usa niini. ⁴² Ug siya miingon ngadto ni Yeshua," akong Ginoo, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong gingharian ⁴³ Apan si Jesus miingon kaniya," Amen, nagaingon ako kaninyo nga karon ikaw uban kanako sa Paraiso "(Lucas 23:.. 39-43, Aramaiko sa Kapatagan Iningles)

Ang Gingharian sa Dios wala moanhi sa diha nga si Jesus napatay sa bisan ingon nga ang duha Marcos ug Lucas nagpakita kanato:

⁴³ si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa gingharian sa Dios, pag-anhi ug sa pagkuha sa kaisog ... (Marcos 15:43).

⁵¹ Siya mao ang gikan sa Arimatea, usa ka ciudad sa mga Judio, nga sa iyang kaugalingon usab naghulat alang sa gingharian sa Dios (Lucas 23:51).

Matikdi nga mao ang human sa pagkabanhaw nga ang usa matawo pag-usab diha sa Gingharian sa Dios sama sa Juan mga rekord:

³ Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios." ⁴ Ug si Nicodemo nangutana kaniya, "Unsaon sa usa ka tawo ang pagpakatawo kong siya tigulang na? ? makasulod ba siya sa usa ka ikaduha nga higayon sa tiyan sa iyang inahan ug mahimugso" ⁵ si Jesus mitubag," sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon ang tawo iganak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios (Juan 3: 3 -5).

Hunahunaa nga human mabanhaw si Jesus, Siya pag-usab nagtudlo mahitungod sa Gingharian sa Dios:

³ usab siya sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang pag-antus pinaagi sa daghang mga mga pagpamatuod, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw, ug nagsulti sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios (Buhat 1: 3).

Ang una ug katapusan nga mga wali nga gihatag ni Jesus sa mga bahin sa Gingharian sa Dios! Jesus mianhi ingon nga ang mga sinugo sa pagtudlo bahin sa Gingharian.

Usab ni Jesus ang Apostol Juan mosulat mahitungod sa kaliboan nga Gingharian sa Dios nga anaa sa ibabaw sa yuta. Matikdi kon unsay siya Juan isulat mo:

⁴ Nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang saksi kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala nagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug

wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nagpuyo ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20: 4).

Nagtudlo sa unang mga Kristohanon nga sa kaliboan Ginghamian sa Dios sa ibabaw sa yuta ug pulihan sa mga gobyerno sa kalibutan nga ingon sa gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).

Ngano, kon ang Ginghamian sa Dios mao ang importante kaayo, wala labing nakadungog kaayo daghan mahitungod niini?

Partially tungod kay gitawag kini ni Jesus sa usa ka tinago:

¹¹ Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang tinagoan mahitungod sa ginghamian sa Dios; apan kanila nga anaa sa gawas, ang tanan nga butang sa mga samingay (Marcos 4:11).

Bisan karon ang matuod nga Ginghamian sa Dios mao ang usa ka misteryo sa labing.

Tagda, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa edad) nga moabut (madugay) HUMAN sa ebanghelyo sa ginghamian isangyaw diha sa tibuok nga kalibutan ingon sa usa ka PAGPAMATUOD:

¹⁴ Ug kining Maayong Balita sa ginghamian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga usa ka pagpamatuod ngadto sa tanang mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan (Mateo 24:14).

Pagsangyaw sa ebanghelyo sa ginghamian sa Dios mao ang importante ug mao ang nahimo sa niini nga mga katapusan nga mga panahon. Kini mao ang usa ka "maayo nga mensahe" ingon nga kini nagtanyag sa tinuod nga paglaom sa humanities sakit, bisan pa sa unsang mga lider sa politika aron sa pagtudlo.

Kon imong hunahunaon ang mga pulong ni Jesus, kini kinahanglan nga tin-aw sa tinuod nga Kristohanong simbahan kinahanglan nga pagmantala nga ebanghelyo sa ginghamian karon. Kini kinahanglan nga sa iyang una nga prayoridad sa Simbahan. Ug aron sa pagbuhat niini sa husto nga paagi, daghang mga pinulongan kinahanglan nga gamiton.

Kini mao ang naningkamot sa *Continuing* Simbahan sa Dios sa pagbuhat sa. Ug nga mao ang ngano nga booklet kini nga gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan.

Si Jesus nagtudlo sa labing DILI modawat sa Iyang dalan:

13 "Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga padulong sa kalaglagan, ug adunay daghan nga mosulod sa niini 14 Kay masigpit ang pultahan ug lisod nga mao ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug sa. adunay mga pipila ka mga nga makakaplag niini (Mateo 7: 13-14).

Ang ebanghelyo sa ginghamian sa Dios padulong sa kinabuhi!

Kini mahimo nga sa interes sa timan-nga bisan tuod ang kadaghanan nga nag-angkong mga Kristohanon daw magpakabana sa ideya nga pagpasiugda ni Kristo sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa ginghamian sa Dios, sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabut nga kini mao ang tinuod nga gitudlo sa Bibliya.

Bisan pa niana, gidahom ni Jesus, sa iyang kaugalingon, ang Iyang mga tinun-an sa pagtudlo sa ebanghelyo sa Ginghamian sa Dios (Lucas 9: 2,60).

Tungod kay ang umaabot nga ginghamian base sa mga balaod sa Dios, kini dad-on sa kalinaw ug kauswagan-ug sa pagsunod sa mga balaod sa niini nga edad mosangpot sa tinuod nga kalinaw (Salmo 119: 165; Efeso 2:15).

Ug kining maayong balita sa ginghamian nailhan diha sa mga kasulatan sa Daang Tugon.

3. Ang sa Ginghamarian nga nailhan diha sa Daang Tugon?

Una ug katapusan narekord nga sermon ni Jesus nga nalambigit sa pagmantala sa Maayong Balita sa Ginghamarian sa Dios (Marcos 1: 14-15; Buhat 1: 3).

Sa ginghamarian sa Dios mao ang usa ka butang nga ang mga Judio sa panahon ni Jesus kinahanglan nga nahibalo sa usa ka butang mahitungod sa ingon nga kini nga gihisgotan diha sa ilang mga kasulatan, nga karon atong gitawag sa Daang Tugon.

Daniel Gitudlo Bahin sa Ginghamarian

Misulat Ang propeta nga si Daniel:

⁴⁰ Ug ang ikaupat ka ginghamarian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmok ug makadaug sa tanan nga mga butang; ug sama sa puthaw nga magapigsat, ginghamarian nga magadugmok ug magadugmok sa tanan nga mga sa uban ⁴¹ Ug sanglit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, may bahin nga yutang kolonon sa magkokolon, ug may bahin nga puthaw, ang ginghamarian mabahin. apan ang kalig-on sa puthaw, anaa niini, ingon sa imong nakita ang puthaw gisakot sa seramiko yuta nga kolonon. ⁴² Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon, mao nga sa ginghamarian nga mabakod kag may bahin mahuyang. ⁴³ Ingon sa imong nakita ang puthaw nga sinaktan sa seramiko sa yutang kolonon, sila mosagol sa mga binhi sa mga tawo; apan sila dili mosunod sa usa ug usa, sama sa puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon ⁴⁴ Ug sa mga adlaw sa mga hari ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka ginghamarian nga dili gayud malumpag. ug ang ginghamarian dili ibilin sa lain nga katawohan; kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga ginghamarian, ug kini molungtad sa walay katapusan (Daniel 2: 40-44).

¹⁸ Apan ang mga balaan sa Halangdon Uyamut modawat sa ginghamarian, ug managhupot sa ginghamarian sa walay katapusan, bisan hangtud sa kahangturan nga walay katapusan. ' (Daniel 7:18).

²¹ "Ako nagtan-aw, ug ang mao nga sungay nakiggubat batok sa mga balaan, ug sa nagaluntad nga batok kanila, ²² hangtud nga ang tigulang sa mga adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom gihimo sa pabor sa mga balaan sa Halangdon Uyamut, ug miabut ang panahon alang sa . sa mga balaan sa pagpanag-iy sa ginghamarian (Daniel 7: 21-22)

Gikan sa Daniel, kita makakat-on nga ang panahon moabut sa diha nga ang Ginghamarian sa Dios sa paglaglag sa mga ginghamarian niini nga kalibutan ug molungtad sa walay kataposan. Kita makakat-on usab nga ang mga balaan sa ilang bahin sa pagdawat niini nga ginghamarian.

Daghang mga bahin sa tagna ni Daniel alang sa atong panahon sa 21st siglo.

Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:

¹² "Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari nga wala ginghamarian pa, apan sila makadawat sa awtoridad sa usa ka takna nga ingon sa mga hari sa mapintas nga mananap. ¹³ Kini mao ang sa usa ka hunahuna, ug sila mohatag sa ilang mga gahum ug awtoridad ngadto sa mananap nga mapintas . ¹⁴ Kini ang pagpakiggubat batok sa mga Cordero, ug ang Cordero makadaug kanila, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug ang hari sa mga hari; ug sila nga mga uban kaniya gitawag, pinili, ug mga matinumanon. " (Pinadayag 17: 12-14)

Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay usa ka katapusan sa panahon sa yutan-ong gingharian uban sa napulo ka bahin ug nga ang Dios sa paglaglag niini, ug sa pagtukod sa Iyang gingharian.

Isaias Gitudlo Bahin sa Gingharian

Sa Dios dinasig ni Isaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa Gingharian sa Dios, ang libo ka tuig nga paghari nga nailhan nga milenyo, niini nga paagi:

¹ Ug may mogula nga usa ka Rod gikan sa punoan ni Isai, ug ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. ² Ang Espiritu sa Ginoo mokunsad diha kaniya, ang Espiritu sa kaalam ug sa pagsabut, ang espiritu sa pagtambag ug kagahum, ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo.

³ Ang iyang kalipay anaa sa kahadlok sa Ginoo, ug siya dili magahukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, ni mosaway siya sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog; ⁴ Apan

sa pagkamatarung magahukom siya sa mga kabus, Ug sa paghukom uban sa kaangayan alang sa mga maaghup sa yuta; Siya magahampak sa yuta sa baras sa iyang baba, Ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil siya mopatay sa mga dautan. ⁵ pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang hawak.

⁶ "Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero, leopardo Ang mohigda uban sa nating kanding, ang nating vaca ug ang nating leon ug ang linaming nga mananap sa tingub; Ug ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila ⁷ Ang baka ug ang oso managsibsib;. Ang ilang mga batan-on mohigda sa tingub; Ug ang leon mokaon sa dagami sama sa vaca nga toro ⁸ ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa, ug ang linutas nga bata mobutang sa iyang kamot diha sa langub sa halas nga bahion ⁹ sila dili mopasakit ni molaglag sa tanan.. akong balaan nga bukid, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat.

¹⁰ "Ug sa adlaw nga adunay usa ka gamut ni Isai, nga mobarug ingon nga usa ka bandila sa mga katawohan;. Kay ang mga Gentil mangita kaniya, Ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon" (Isaias 11: 1-10)

Ang rason nga ako naghisgot sa niini nga ingon nga ang mga una nga bahin o sa unang bahin sa Gingharian sa Dios, mao nga kini mao ang usa ka panahon diin kini mahimong pisikal (sa wala pa ang panahon sa diha nga ang balaan nga ciudad, ang Bag-ong Jerusalem nanaog gikan sa langit, ang Pinadayag 21) ug molungtad sa usa ka libo ka tuig. Gipamatud-an ni Isaias sa pisikal nga bahin sa niini nga bahin sa dihang siya nagpadayon uban sa:

¹¹ Kini mahinabo niadtong adlaw, nga ang Ginoo magpahigayon sa iyang kamot sa pag-usab sa ikaduha nga higayon aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawohan nga nahibilin, gikan sa Asiria, ug ang Egipto, Gikan sa Patros ug Etiopia, gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamath, ug sa mga mga isla sa dagat.

¹² Siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, Ug sa hininginlan gikan sa Israel, Ug pagatigumon ang nangapatlaag gikan sa Juda gikan sa upat ka mga suok sa yuta. ¹³ Usab ang kasina usab sa Ephraim mawala, ug ang mga kaaway sa Juda mahimong pagaputlon; Ang Ephraim dili na masina sa Juda, ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim ¹⁴ Apan sila manghugpa sa abaga sa mga Filistehanon paingon sa kasadpan. Mag-uban sila agaw sa mga katawhan sa Sidlakan; Sila sa ilang mga kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang mga katawhan ni Ammon managtahud kanila ¹⁵ Ang Ginoo sa hingpit molaglag sa dila sa dagat sa Egipto. Uban sa iyang mga gamhanang hangin nga Siya uyog sa iyang kumo sa ibabaw sa Suba, Ug hampakon kini sa pito ka mga sapa,

ug mohimo sa mga tawo sa pagtabok sa uga nga-tumbanan. ¹⁶ Adunay usa ka dalan nga halapad alang sa salin sa iyang katawohan Kinsa ang mahibilin, gikan sa Asiria, Ingon kini alang sa Israel sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Egipto. (Isaias 11: 11-16)

Isaias usab giinspirar sa pagsulat:

² Karon kini mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa Ginoo ba nga malig-on sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug igatuboy ibabaw sa mga bungtod; Ug ang tanang mga nasud magaganayan ngadto niini ³ Daghang mga tawo moabut ug moingon, "Umari kamo, ug mangadto kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Siya motudlo kanato sa iyang mga dalan, Ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan **"Kay gikan sa Sion mogula ang kasugoan,** ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem ⁴ Siya magahukom sa taliwala sa mga nasud, Ug sa daghang mga katawohan..; Sila ilang mga espada ngadto sa punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab;. **Nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni sila makakat-on pa sa gubat ...** ¹¹ Ang mapahitas-on nga panagway sa tawo ipaubos, ang pagkamapahitas-on sa mga tawo nga miyukbo, Ug ang Ginoo lamang ang himayaon niana nga adlaw. (Isaias 2: 2-4,11)

Busa, kini mahimo nga usa ka utopian panahon sa kalinaw sa yuta. Sa katapusan, kini nga sa walay katapusan, uban ni Jesus nagharing. Base sa mga nagkalain-laing nga mga kasulatan (Salmo 90: 4; 92: 1; Isaias 2:11; Oseas 6: 2), ang mga Judio Talmud nagtudlo kini moabot sa 1,000 ka mga tuig (Babilonyanhong Talmud: Tractate Sanhedrin panid 97a).

Isaias giinspirar sa usab pagsulat sa mosunod:

⁶ Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, Ngadto sa kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; Ug ang gobyerno sa ibabaw sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait. ⁷ Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa trono ni David, ug sa ibabaw sa iyang gingharian, pag-order niini ug sa pagtukod kini uban sa justicia ug pagkamatarung Gikan niana nga panahon, bisan sa walay katapusan. Ang kakugi ni Jehova sa mga panon magahimo niini. (Isaias 9: 6-7)

Matikdi nga si Isaias miingon nga si Jesus moabut ug pagtukod og usa ka gingharian uban sa usa ka gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon kang Kristo mokutlo niini nga tudling, ilabi na sa Disyembre sa matag tuig, sila tambong sa palabyon nga kini pagpanagna labaw pa kay sa sa kamatuoran nga si Jesus matawo. Gipakita sa Bibliya nga ang Gingharian sa Dios adunay usa ka gobyerno sa mga balaod sa mga sakop, ug nga si Jesus mahimong sa ibabaw niini. Isaias, Daniel, ug ang uban nanagna niini.

Ang mga balaod sa Dios mao ang mga dalan sa gugma (Mateo 22: 37-40; Juan 15:10) ug sa Gingharian sa Dios nga nagmando base sa mga balaod. Busa ang gingharian sa Dios, bisan pa kon sa unsang paagi sa daghan nga sa kalibutan sa pagtan-aw niini, nga base sa ibabaw sa gugma.

Salmo ug Dugang

Kini mao ang dili lamang Daniel ug Isaias nga dinasig sa Dios sa pagsulat bahin sa umaabot nga gingharian sa Dios.

Ezequiel giinspirar sa pagsulat nga ang mga sa mga *banay* sa Israel (dili lang sa mga Judio) nga nagkatibulaag sa panahon sa panahon sa Dakong Kagul-anan nga nga nagpundok sa sa kaliboan nga gingharian:

¹⁷ Busa ingon, 'Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: "Tigumon ko kamo gikan sa mga katawohan, pundokon ko kamo gikan sa mga kayutaan diin kamo gipatibulaag, ug ako magahatag kaninyo sa yuta sa Israel.'" ¹⁸ Ug sila didto, ug ilang kuhaon ang tanang iyang makapaluod nga mga butang, ug ang tanan nga mga dulumtanan gikan didto. ¹⁹ ug ako magahatag kanila sa usa ka kasingkasing, ug ako magbutang sa usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug sa paghatag kanila sa usa ka kasingkasing nga sa unod, ²⁰ aron sila makalakaw sa akong kabalaoran, ug magabantay sa akong mga tulomanon, ug buhaton ninyo sila; ug sila mahimong akong katawohan, ug ako mahimo nga ilang Dios. ²¹ Apan alang niadtong kansang kasingkasing sa pagsunod sa tinguha alang sa ilang mga butang nga makapaluod ug sa ilang mga dulumtanan, dad-on ko ang ilang mga buhat diha sa ilang kaugalingon nga mga ulo, "

nag-ingon ang Ginoong Dios. (Ezequiel 11: 17-21)

Ang mga kaliwat sa mga banay sa Israel dili na nagkatibulaag, apan motuman sa kabalaoran sa Dios ug mohunong sa pagkaon mga butang nga dulumtanan (Levitico 11; Deuteronomio 14).

Matikdi ang mosunod nga diha sa mga Salmo bahin sa gingharian sa Dios:

²⁷ Ang tanang mga kinatumyan sa kalibutan ba mahinumdom ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug ang tanang mga panimalay sa mga nasud ba sa pagsimba sa atubangan mo. ²⁸ Kay ang gingharian sa Ginoo, Ug Siya nagahari ibabaw sa mga nasud. (Salmo 22: 27-28)

⁶ Ang imong trono, Oh Dios, mao ang walay katapusan ug sa walay katapusan; Usa ka baras sa pagkamatarung mao ang baras sa imong gingharian. (Salmo 45: 6)

¹⁰ Ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo, Oh Jehova, Ug ang imong mga balaan managdayeg kanimo. ¹¹ Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug managhisgut mahitungod sa imong gahum, ¹² Aron sa paghimo sa igapadayag ngadto sa mga anak nga lalake sa mga tawo sa iyang mga buhat nga gamhanan, Ug ang himaya sa pagkahalangdon sa iyang gingharian. ¹³ ang imong gingharian maoy gingharian nga walay katapusan, Ug ang imong ginsakpan magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. (Salmo 145: 10-13)

Nagkalain-lain nga mga magsusulat diha sa Daang Tugon usab misulat mahitungod sa mga bahin sa gingharian (eg Ezequiel 20:33; Abdias 21; Miqueas 4: 7).

Busa, sa diha nga si Jesus nagsugod sa pagtudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios, ang Iyang diha-diha nga mga mamiminaw nga ang pipila pamilyar sa mga nag-unang mga konsepto.

4. ba sa mga Apostoles sa pagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian?

Samtang daghan nga buhat sama sa ebanghelyo mao lamang ang maayong balita mahitungod sa tawo nga si Jesus, ang tinuod mao nga ang mga sumusunod ni Jesus mitudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Nga mao ang mensahe nga gidala ni Jesus.

Pablo Gitudlo sa Gingharian sa Dios

Si Apostol Pablo misulat bahin sa Gingharian sa Dios ug kang Jesus:

⁸ Ug siya miadto sa sinagoga, ug nagsulti nga walay kahadlok sa tulo ka bulan, nga nangatarungan ug nagpatoo mahitungod sa mga butang sa gingharian sa Dios (Buhat 19: 8).

²⁵ Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga gisuroy ko na sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Buhat 20:25).

²³ Busa sa diha nga sila nakagtagal kaniya ug usa ka adlaw, daghan ang nangadto kaniya sa iyang gipuy, kang kinsa siya mipasabut ug ligdong nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios, ug naningkamot sa pagpatoo kanila mahitungod kang Jesus, pinasikad sa kasugoan ni Moises ug sa mga profeta, gikan sa buntag hangtud sa kahaponon. ... ³¹ **nga nagwali sa gingharian sa Dios ug sa pagtudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo** uban sa tanan nga pagsalig, walay usa nga nagdili kaniya (Buhat 28: 23,31).

Matikdi nga ang Gingharian sa Dios dili lang bahin kang Jesus (bisan tuod siya mao ang usa ka mayor nga bahin niini), ingon si Pablo nagtudlo usab mahitungod ni Jesus gilain gikan sa kon unsay iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa Dios.

Gitawag ni Pablo usab kini sa Maayong Balita sa Dios, kondili nga mao gihapon ang ebanghelyo sa Gingharian sa Dios:

⁹ ... nagwali kami kaninyo sa Maayong Balita sa Dios ... ¹² nga magalakaw nga takus sa Dios nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian ug himaya. (1 Tesalonica 2: 9,12)

Ginganlan usab si Pablo kini sa ebanghelyo ni Kristo (Taga-Roma 1:16). Ang "maayo nga mensahe" ni Jesus, ang mensahe nga Iyang gitudlo.

Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo mahitungod sa tawo nga si Jesus-Kristo o lang bahin sa personal nga kaluwasan. Si Pablo miingon nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod ni Jesus, sa Iyang pagbalik, ug sa hukom sa Dios:

⁶ ... Dios nga magabayad sa kagul-anan sa mga tawo nga kaninyo, ⁷ ug sa paghatag kaninyo nga ginapaguol pahulay uban kanamo, sa diha nga ang Ginoong Jesus igapadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolunda, ⁸ sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga tawo nga wala makaila sa Dios, ug sa ibabaw sa mga tawo nga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. ⁹ Kini nga silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahum, ¹⁰ sa diha nga siya moabut, sa Adlaw sa nga, sa pagahimayaon diha sa sa iyang mga balaan ug pagakahibudngan sa tanang mga motuo, tungod kay ang atong mga pagpamatuod kaninyo gitohoan (2 Tesalonica 1: 6-10).

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian sa usa ka butang nga kita makadawat, dili nga kita karon sa bug-os-ya niini:

²⁸ kita sa pagdawat sa gingharian nga dili matay-og (Hebreohanon 12:28).

Kita masabtan ug tan-aw sa unahan sa nga bahin sa gingharian sa Dios karon, apan wala sa bug-os misulod niini.

Si Pablo ilabi nagpamatuod nga ang usa ka wala sa bug-os nga mosulod sa gingharian sa Dios ingon sa usa ka mortal nga tawo, ingon nga mahitabo kini *human* sa pagkabanhaw:

⁵⁰ Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; ni ang pagkadunot makapanunod sa pagkadili-madunoton ⁵¹ Ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago:. Kitang tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mahimong ^{nausab-52} sa usa ka pagpamilok, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga budyong. Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang mga patay nga mga dili madunoton, ug kita pagaalid (1 Corinto 15: 50-52).

¹ Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga patay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian (2 Timoteo 4: 1).

Si Pablo wala lamang nagtudlo nga, apan nga si Jesus sa pagluwas sa mga Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan:

²⁰ Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug ang unang mga bunga sa mga nangatulog. ²¹ Kay sukad sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi Tawo mianhi sa pagkabanhaw sa mga patay. ²² Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan mangabuhi ²³ Apan ang matag usa sa iyang kaugalingon nga pagkasunodsunod:. Cristo ang unang bunga, pagkahuman sila nga mga iya ni Cristo sa iyang pag-anhi ²⁴ Unya moabut ang katapusan, sa diha nga Siya nagaluwas sa mga gingharian ngadto sa Dios nga Amahan, sa diha nga siya nagabutang sa usa ka. matapos sa tanang pamunoan, ug ang tanan nga awtoridad ug gahum. ²⁵ Kay kinahanglan nga siya maghari hangtud niya tanan nga mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. (1 Corinto 15: 20-25).

Nagtudlo usab si Pablo nga ang dili matarung nga (sugo balud) dili makapanunod sa gingharian sa Dios:

⁹ Wala ba kamo masayud nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ba dili malimbongan. Walay mga makihilawason, ni mga tigsimbag idolo, ni mga mananapaw, o mga bayot, o mga sodomhanon, ¹⁰ o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios (1 Corinto 6: 9-10).

¹⁹ Karon ang mga buhat sa unod makita, nga mao ang: pagpanapaw, pakighilawas, kahugaw, kaulag, ²⁰ pagsimbag mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panagbingkil, mga pangabugho, pagsilaob sa kapungot, hakog nga ambisyon, mga panagsumpaki, pundokpundok, ²¹ kasina, pagbuno, mga paghuboghubog, hudyaka, ug ang mga sama sa; nga sultihan ko kamo nga daan, ingon usab sa ako misulti kaninyo sa panahon nga miagi, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios (Galacia 5: 19-21).

⁵ Kay kini kamo nasayud, nga walay makihilawason, mahugaw, kun tawong mahikaw nga mao ang magsisimba, nga may panulondon nga anaa sa gingharian ni Cristo ug sa Dios (Taga-Efeso 5: 5).

Dios adunay mga sumbanan ug nagkinahanglan sa paghinulsol gikan sa sala aron makahimo sa pagsulod sa iyang gingharian. Ang Apostol nga si Pablo nagpasidaan nga ang uban wala magtudlo nga:

⁶ Nahibulong ako nga kamo pagpatalikod sa mao nga sa dili madugay gikan sa kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Cristo, ngadto sa usa ka lain-laing mga ebanghelyo, ⁷ dili nga adunay laing; kondili nga adunay nanagpagubot kaninyo ug buot magatuis sa Maayong Balita ni Cristo. ⁸ Apan bisan pa kon kami, o usa ba ka manolunda nga gikan sa langit, sa pagsangyaw sa bisan unsa nga lain nga Maayong Balita kaninyo kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya. ⁹ Samtang kita miingon sa atubangan sa, mao karon ako pag-usab, nga kon adunay magawali sa ebanghelyo ngadto sa kaninyo kay sa inyong nadawat, ipatunglo siya. (Galacia 1: 6-9)

³ Apan nahadlok ako, nga tingali daw, ingon sa Eva hinglimbongan sa bitin pinaagi sa iyang pagkamalalangon, pagadauton ang inyong mga hunahuna mahimo nga gikan sa kasayag nga anaa kang Cristo. ⁴ Kay kon siya nga moanhi magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali; o kong nagadawat kamo sa usa ka lain-laing mga espiritu nga dili kamo nakadawat, o sa usa ka lain-laing mga ebanghelyo nga wala ninyo gidawat - nga kamo mahimo nga maayo ang ibutang ang uban niini! (2 Corinto 11: 3-4)

Unsa ang "ubang mga" ug "lain-laing mga," sa pagkatinuod sa bakak, sa ebanghelyo?

Ang mini nga ebanghelyo adunay nagkalain-laing mga bahin.

Sa kinatibuk-an, ang mga bakak nga ebanghelyo mao ang pagtuo nga kamo dili kinahanglan nga mosunod sa Dios ug sa tinuod naningkamot sa pagpuyo sa tinuod nga ngadto sa Iyang dalan samtang nag-angkon nga makaila sa Dios (cf. Mateo 7: 21-23). Kini lagmit nga hinakog nga-oriented.

Ang bitin gilimbongan si Eva sa mahulog alang sa usa ka bakak nga mga ebanghelyo dul-an sa 6000 ka mga tuig na ang milabay (Genesis 3) -ug ang mga tawo nagtuo nga sila nasayud nga mas maayo pa kay sa Dios ug kinahanglan nga modesisyon sa maayo ug sa dautan alang sa ilang kaugalingon. Oo, human si Jesus miabut, ang iyang ngalan sagad gilakip sa nagkalain-laing mga bakak nga mga ebanghelyo-ug kini nga padayon nga ug magpadayon ngadto sa panahon sa katapusan nga Antikristo.

Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga bakak nga ebanghelyo esensya usa ka Gnostic / Misteryuso mix sa kamatuoran ug sayop. Gnostic bataan nagtuo nga espesyal nga kahibalo nga gikinahanglan sa pagkab-ot sa espirituwal nga pagsabot, lakip na ang kaluwasan. Gnostic nakiling sa pagtuo nga kon unsa ang unod nga walay partikular nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa mga butang nga sama sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay. Usa sa maong bakak nga lider si Simon Magus, nga gipasidan-an sa mga Apostol Pedro (Mga Buhat 8: 18-21).

Apan kini mao ang dili Sayon

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga Felipe nagtudlo Gingharian sa Dios:

⁵ Unya milugsong Felipe sa siyudad sa Samaria ug giwali kanila ang Cristo. ... ¹² sila kang Felipe sa pagmantala niya sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios ... (Buhat 8: 5,12).

Apan si Jesus, Pablo, ug ang mga tinun-an nagtudlo nga kini dili sayon ang pagsulod sa gingharian sa Dios:

²⁴ Ug sa diha nga nakita ni Jesus nga siya nasubo sa hilabihan gayud, Siya miingon, "Pagkalisud gayud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios! ²⁵ Kay masayon alang sa usa ka kamelyo paglusot sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka adunahan nga tawo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. "

²⁶ Ug sila nga nakadungog niini nangutana, "Nan, kinsa ang arang maluwas?"

²⁷ Apan siya miingon, "Ang mga butang nga dili mahimo sa tawo mahimo sa Dios." (Lucas 18: 24-27)

²² "Kita kinahanglan gayud nga pinaagi sa daghang mga kasakit sa pagsulod sa gingharian sa Dios "(Buhat 14:22).

³ Kita mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon, ingon nga kini maoy angay, kay ang inyong pagtoo nagatubo sa hilabihan gayud, ug ang gugma sa matag-usa kaninyo sa tanan nga mga nga molabaw ngadto sa usag usa, ⁴ aron nga kami gayud nanaghimaya tungod kaninyo sa taliwala sa mga iglesia sa sa Dios tungod sa inyong pagpailub ug pagtoo, diha sa tanang mga paglutos ug mga kasakitan nga imong molahutay, ⁵ nga mao ang dayag nga ebidensiya sa matarung nga paghukom sa Dios, nga kamo ginaisip nga takus sa gingharian sa Dios, nga alang niini kamo usab mag-antus; ⁶ tungod kay kini mao ang sa usa ka butang nga matarung sa Dios ang pagbalus sa kagul-anan sa mga tawo nga kaninyo, ⁷ ug sa paghatag kaninyo nga ginapaguol pahulay uban kanamo, sa diha nga ang Ginoong Jesus igapadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolunda, (2 Tesalonica 1: 3-7).

Tungod sa mga kalisdanan, lamang sa pipila na karon nga gitawag ug gipili niini nga edad nga mahimong bahin niini (Mateo 22: 1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6: 4-6). Ang uban nga gitawag sa ulahi, ingon sa gipakita sa Bibliya nga ang mga "nga nangasayup diha sa espiritu makadangat sa pagsabut, ug kadto nga nagreklamo makakat-on sa doktrina" (Isaias 29:24).

Pedro Gitudlo sa Gingharian

Si Apostol Pedro nagtudlo nga ang gingharian nga walay katapusan, ug nga ang Maayong Balita sa Dios kinahanglan nga makugihon nagtuman o adunay paghukom:

¹⁰ Busa, mga igsoon, nga bisan sa mas makugihon aron sa paghimo sa imong tawag ug pagkapinili, kay kon inyong himoon kini nga mga butang dili gayud kamo mahipangdol; ¹¹ kay mao ang usa ka pultahan nga itagana kaninyo sa madagayaon ngadto sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo (2 Pedro 1: 10-11).

¹⁷ Kay ang panahon miabut alang sa paghukom sa magsugod sa balay sa Dios; ug kon kini magsugod man kanato una, unsa ang katapusan sa mga tawo nga wala magtuman sa Maayong Balita sa Dios? (1 Pedro 4:17).

Ang Katapusan nga mga Libro sa Bibliya ug sa Gingharian

Ang Bibliya nagtudlo nga "ang Diyos mao ang gugma" (1 Juan 4: 8,16) ug si Jesus mao ang Dios (Juan 1: 1,14) -ang Gingharian sa Dios adunay usa ka Hari nga mao ang gugma ug kansang mga balaod sa pagsuporta sa gugma, dili magdumot sa (cf. Pinadayag 22: 14-15).

Ang kataposang basahon sa Bibliya ilabi naghisgot sa Gingharian sa Dios.

¹⁵ Ug mibudyong ang ikapito ka manolonda: Ug dihay mga makusog nga tingog didto sa langit, nga nagaingon, "Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan!" (Pinadayag 11:15).

Jesus paghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa iyang mga titulo:

¹⁶ Ug siya sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat: Hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginoohan (Pinadayag 19:16).

Apan si Jesus sa usa ka lamang nga magahari? Matikdi kini nga tudling gikan sa Pinadayag:

⁴ Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan ngadto kanila. Unya nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang saksi kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala nagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nagpuyo ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig. . . ⁶ Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Kapin sa ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Cristo, ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20: 4,6).

Matuod nga mga Kristohanon pagabanhawon sa paghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig! Tungod kay ang gingharian molungtad sa walay kataposan (Pinadayag 11:15), apan nga paghari nga gihisgotan mao ang lamang sa usa ka libo ka tuig. Kini mao ang ngano nga ako naghigot sa niini nga sa sayo pa nga ang unang hugna sa mga gingharian-ang pisikal, ang kaliboan, bahin ingon nga supak ngadto sa katapusan nga, mas espirituhanon, nga bahin.

Pipila ka mga panghitabo nga gilista diha sa Basahon sa Pinadayag ingon nga nahitabo sa taliwala sa mga kaliboan ug kataposang hugna sa Gingharian sa Dios:

⁷ Karon sa diha nga ang ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan ⁸ ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka nasikohan sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagtigum kanila, aron sa pagpakig-away, kansang gidaghanon ingon sa sa balas sa dagat. ... ¹¹ Unya nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi ug ang naglingkod niini, gikan sa kang kinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan nanagpangalagiw,. Ug may hikaplagnan nga dapit alang kanila. ¹² Ug nakita ko ang mga patay, gagmay ug dagku, nga nagatindog sa atubangan sa Dios, ug mga basahon gibuksan. Ug lain nga basahon gibuksan, nga mao ang Basahon sa Kinabuhi. Ug ang mga patay pagahukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon. ¹³ Ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman, ang tagsatagsa sumala sa iyang mga buhat. ¹⁴ Unya ang Kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang kamatayon ¹⁵ Ug bisan kinsa nga dili makaplagnan nga nahisulat diha sa Basahon sa Kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20: 7-8, 11-15)..

Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay usa ka ulahi nga bahin nga moabut human sa ka libo ka tuig nga paghari ug human sa ikaduha nga kamatayon:

¹ Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta milabay. Usab dihay dagat wala na. ² Unya ako, si Juan, nakakita sa ciudad nga balaan, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. ³ Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, " Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan sa Dios sa iyang kaugalingon magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios ⁴ ug sa Dios ang tanang luha gikan sa ilang mga mata;.. adunay wala nay kamatayon, ni kaguol, ni paghilak. walay dili na kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. " (Pinadayag 21: 1-4)

¹⁻⁵ Ug iyang gipakita kanako ang usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero. ² Sa tunga-tunga sa iyang dalan, ug sa masigkakilid sa suba mao ang kahoy sa kinabuhi, nga nag-napulo ug duha ka mga bunga, ang matag kahoy nga nagahatag sa iyang bunga matag-bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. ³ Ug didto dili na tunglo, apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini, ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. ⁴ Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang ⁵ walay walay gabii didto. sila kinahanglan nga walay suga, ni kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios nagahatag kanila sa kahayag. Ug sila magahari hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 22: 1-5)

Matikdi nga kini nga paghari, nga mao ang *human* sa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa Dios ug sa walay katapusan. Ang Balaan nga Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug moanhi sa yuta. Kini mao ang sinugdanan sa katapusan nga bahin sa Gingharian sa Dios. Ang usa ka panahon sa WALA PA KASAKIT O PAG-ANTOS!

Ang mga maaghop magapanunod sa yuta (Mateo 5: 5) ug sa tanan nga mga butang (Pinadayag 21: 7). Ang yuta, lakip na ang Balaan nga Siyudad nga mahitabo sa ibabaw niini, nga mas maayo tungod kay ang mga paagi sa Dios nga ipatuman. Hunahunaa nga:

⁷ Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan (Isaias 9: 7).

Tin-aw nga adunay pagtubo human sa katapusan nga bahin sa Gingharian sa Diyos nagsugod na sa ingon sa tanan nga mosunod sa gobyerno sa Dios.

Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon:

⁹ Apan ingon sa nahisulat: ". Ang mata wala makakita, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya" ¹⁰ Apan ang Dios mipadayag sila sa kanato pinaagi sa Iyang Espiritu (1 Corinto 2: 9-10).

Kini mao ang usa ka panahon sa gugma, kalipay, ug sa walay katapusan nga kahupayan. Kini mahimong usa ka hinanduraw nga panahon!

Dili ka ba gusto nga ang imong bahin sa niini?

5. Tinubdan sa gawas sa Bag-ong Tugon nga gitudlo sa Gingharian sa Dios

Ba sa unang mga magtutudlo sa Cristo maghunahuna nga sila unta sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa usa ka literal nga Gingharian sa Dios?

Oo.

Ka tuig na ang milabay, sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa Propesor Bart Ehrman sa University sa North Carolina, siya balik-balik, ug sa husto nga paagi, mitataw nga dili sama sa kadaghanan sa nagasugid sa mga Kristohanon karon, si Jesus ug ang Iyang unang mga sumusunod nagmantala sa Gingharian sa Dios. Bisan tuod sa kinatibuk-ang pagsabut sa Kristiyanidad Dr. Ehrman ni pag-ayo lahi gikan niana nga sa *Continuing* Simbahan sa Dios, kita mouyon nga ang ebanghelyo sa gingharian mao ang Jesus nga mismo sa Iyang kaugalingon nagmantala ug ang Iyang mga sumusunod nagtuo sa. Usab kita mouyon nga sa daghan nga mga nag-angkon nga mga Kristohanon karon dili makasabut nga.

Ang Labing Karaang Mapreserbar Post-Bag-ong Pagsulat Tugon & Wali

Ang Gingharian sa Dios mao ang usa ka mahinungdanon nga bahin sa unsa ang nag-angkon nga mao "ang labing karaan nga bug-os nga Kristohanong wali nga nakalahutay" (Holmes MW Karaang mga Kristohanong Wali Ang Apostolikong mga Amahan:.. Gregong mga Texts ug Iningles Translations, 2nd ed Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Kini nga *Karaang mga Kristohanong Walinaglangkob* niini nga mga pamahayag mahitungod niini:

5: 5 Labut pa ikaw nanghibalo, mga igsoon, nga ang atong pagpuyo sa kalibutan sa mga unod walay bili ug lumalabay, apan ang saad ni Cristo mao ang daku ug kahibulongan nga: uban sa mga umaabot nga gingharian ug sa kinabuhi nga dayon.

Ang pamahayag sa itaas nagpakita nga ang mga gingharian dili karon, apan moabut ug nga walay katapusan. Dugang pa, nag-ingon niining karaang wali:

6: 9 Karon kon bisan sa maong matarung nga mga tawo nga sama niini dili makahimo, pinaagi sa ilang kaugalingong mga matarung nga mga buhat, aron sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa ang pasalig nga kita sa pagsulod sa gingharian sa Dios kon kita mapakyas sa pagtuman sa atong bawtismo nga putli ug dili bulingon? O kinsa ang atong manlalaban, kon kita wala nakaplagan nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat 9: 6 Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, nga kita mahimo nga ang tanan nga mosulod sa gingharian sa ^{Dios. 11: 7} Busa, kon kita nasayud kon unsa ang matarung sa atubangan sa Dios, kita makasulod sa iyang gingharian, ug makadawat sa mga saad nga "ang dalunggan wala makadungog, ni ang mata nakakita ni mata makakita sa ni sa kasingkasing sa tawo naghunahuna."

12: 1 ¶ kita maghulat, busa takna sa takna alang sa gingharian sa Dios diha sa gugma ug sa pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa Dios sa pagpakita 12: 6. Nag-ingon siya, sa gingharian sa akong Amahan moabut.

Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gugma pinaagi sa tukma nga buhi ang gikinahanglan, nga kita sa gihapon wala misulod sa gingharian sa Dios, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa Dios nga pagpadayag-nga human mobalik pag-usab si Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug ang gingharian dili lang si Jesus.

Kini mao ang makapaikag nga ang labing karaan nga dayag sa Kristohanong wali nga ang Dios nagtugot nga mabuhi nagtudlo sa sama nga Gingharian sa Dios nga ang Bag-ong Tugon nagtudlo ug sa *Continuing* Simbahan sa Dios karon nagtudlo (kini mao ang mahimo nga kini mahimo nga gikan sa usa ka aktuwal nga Simbahan sa Dios, apan sa akong limitado nga kahibalo sa Grego limitasyon sa akong abilidad sa paghimo sa usa ka lig-on nga deklarasyon).

Ikaduhang Lider sa Century Simbahan ug sa Ebanghelyo sa Gingharian

Kini kinahanglan nga nakita sa sayo sa 2nd siglo nga Papias, nga magpapanimati sa Juan ug sa usa ka higala sa Polycarp ug giisip nga usa ka santos pinaagi sa mga Romano Katoliko, nagtudlo sa kaliboan nga gingharian. Si Eusebius natala nga Papias mitudlo:

... Adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa diha nga ang personal nga paghari ni Kristo nga malig-on niini nga yuta. (Tipik sa Papias, VI. Tan-awa usab Eusebius, Kasaysayan sa Simbahan, Basahon 3, XXXIX, 12)

Nagtudlo Papias nga kini usa ka panahon sa daghan kaayo:

Sa sama nga paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo nga og napulo ka

ka libo ka mga dalunggan, ug nga ang matag dalunggan may napulo ka libo ka mga lugas, ug ang tanan nga mga lugas nga magahatag sa napulo ka libra sa tin-aw, putli, fino nga harina; ug nga ang mga mansanas, ug ang mga liso, ug sa balili nga og sa susama nga katimbangan; ug nga ang tanan nga mga mananap, pagpakaon unya lamang sa productions sa yuta, mahimong makigdaigon ug harmonious, ug sa hingpit nga pagpasakop sa tawo. "[Pagpamatuod an sa niini nga mga butang sa sinulat nga Papias, usa ka karaang tawo, nga mao ang usa ka magpapanimati ni Juan ug ang usa ka higala sa Polycarp, sa ikaupat sa iyang mga libro, sa lima ka mga basahon nga naglangkob sa kaniya ...] (tipik sa Papias, IV)

Ang post-Bag-ong Tugon *nga Sulat ngadto sa mga taga Corinto* nag-ingon:

42: 1-3 Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato gikan sa Ginoong Jesu-Cristo; Si Jesu-Cristo gipadala gikan sa Dios. Busa si Cristo mao ang gikan sa Dios, ug ang mga Apostoles gikan kang Cristo. Ang duha Busa miabut sa kabubut-on sa Dios diha sa gitudlo aron. Busa nakadawat sa usa ka katungdanan, ug sa bug-os nga mipasalig pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug gipamatud-an diha sa pulong sa Dios uban sa bug-os nga pasalig sa Espiritu Santo, sila uban sa mga malipayon nga mga balita nga ang gingharian sa Dios moabut.

Polycarp sa Smirna mao ang usa ka unang pangulo Kristohanon, nga usa ka tinun-an ni Juan, ang katapusan sa mga orihinal nga mga apostoles nga mamatay. Polycarp c. 120-135 AD mitudlo:

Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa Dios. (Polycarp. *Sulat ngadto sa mga taga-Filipos*, Chapter II. Gikan sa *Ante-Nicene Fathers, Tomo 1* ingon nga giedit ni Alejandro Roberts & Santiago Donaldson. American nga Edisyon, 1885)

Pagkahibalo, nan, nga ang "Dios dili mabiaybiay," kita kinahanglan nga paglakaw nga takus sa Iyang sugo ug himaya ... Kay kini mao ang pag-ayo nga sila kinahanglan nga pagaputlon gikan sa kailibgon nga anaa sa kalibutan, tungod kay "ang tanan nga pangibog warreth batok sa ang espiritu; "ug" walay mga makihilawason, o mga bayot, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa katawhan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios, "ni ang mga tawo nga sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi ug dili angay. (ibid, Chapter V)

Kita unya mag-alagad Kaniya sa kahadlok, ug uban sa tanan nga balaan nga pagtahud, bisan ingon nga siya sa iyang kaugalingon gisugo kanato, ug ingon sa mga apostoles nga misangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kanato, ug ang mga manalagna nga nagmantala daan sa pag-anhi sa Ginoo. (ibid, Chapter VI)

Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, gitudloan Polycarp nga ang matarung, dili ang sugo balud, nga makapanunod sa gingharian sa Dios.

Ang mosunod nga nag-angkon usab nga gitudloan sa Polycarp:

Ug sa sunod nga adlaw nga igpapahulay siya miingon; Pamatia ninyo ang akong tambag, mga anak nga hinigugma sa Dios. Nga gipakaon ko kaninyo sa diha nga sa mga obispo sa mga gasa, ug karon pag-usab ako moawhag kaninyo sa tanan nga sa paglakaw decorously ug sa takus nga paagi diha sa dalan sa Ginoo ... *Watch kamo*, ug pag-usab *kamo andam, Himoa nga ang inyong mga kasingkasing mahiluwan*, ang bag-ong sugo mahitungod sa gugma sa usag usa, sa Iyang pag-anhi sa kalit gipadayag nga ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi sa kalayo, ang kinabuhi nga walay katapusan, ang Iyang imortal nga gingharian. Ug ang tanan nga

mga butang bisan unsa nga gitudlo sa Dios kamo masayud, sa diha nga kamo mangita sa dinasig nga Kasulatan, ikulit sa dagang sa Espiritu Santo sa ibabaw sa inyong mga kasingkasing, nga ang mga sugo magpabilin diha kanimo indelible. ' (Kinabuhi sa Polycarp, Kapitulo 24. JB Lightfoot, Ang Apostolikong mga Amahan, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506)

Melito sa Sardis, nga usa ka Simbahan sa Dios lider, c. 170 AD, mitudlo:

Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gi-isyu sa ebanghelyo-ang daan nga sa bag-o, ang duha sa pag-abut sa sa tingub gikan sa Sion ug sa Jerusalem; ug ang sugo nga gi-isyu sa grasya, ug ang matang sa natapos nga produkto, ug ang nating carnero sa Anak, ug ang mga carnero sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Dios ...

Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa mga balaod ug sa iyang mga

katumanan, samtang ang simbahan nahimong sa balay nga tipiganan sa kamatuoran ...

Kini mao ang usa nga nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagpanglupig ngadto sa gingharian nga walay katapusan. (. Melito wali sa pasko bersikulo 7,40, 68 Hubad gikan sa Kerux:.. Ang Journal sa Online Theology <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)

Busa, ang Gingharian sa Dios nailhan nga usa ka butang nga walay katapusan, ug dili lamang sa kasamtangan nga Kristohanon o Katoliko nga Simbahan ug naglakip sa balaod sa Dios.

Laing tunga-tunga sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo pagsulat awdag sa mga tawo sa pagtan-aw sa gingharian:

Busa, himoa nga walay bisan usa kaninyo na nagminaut ni mitan-aw nga naglakaw, apan sa kinabubut-on moduol sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Sa Roma Clemente. Nga pag-ila, Basahon X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Giedit ni Alexander Roberts & Santiago Donaldson. American nga Edisyon, 1886)

Dugang pa, samtang nga kini dayag nga wala gisulat sa usa sa sa tinuod nga simbahan, ang mga tunga-tunga sa ikaduha nga siglo sa pagsulat nga giulohan og *Ang Magbalantay sa Hermas* sa paghubad pinaagi sa Roberts & Donaldson naggamit sa ekspresyon nga "gingharian sa Diyos" napulog-upat ka higayon.

Matuod nga mga Kristohanon, ug bisan sa daghang mga lamang nga nagasugid sa kang Kristo, nasayud sa usa ka butang bahin sa Gingharian sa Dios diha sa ikaduha nga siglo.

Bisan sa mga Katoliko ug Eastern Orthodox nga balaan nga Irenaeus nakasabut nga human sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon nga makasulod sa Gingharian sa Dios. Matikdi kon unsay iyang gisulat, c. 180 AD:

Kay sama sa kahimtang sa mga tawo nga nanagpanoo, sanglit diha kanila sa kanunay magapabilin sa Espiritu Santo, nga gihatag sa kaniya diha sa bautismo, ug gipabilin sa tigdawit, kon siya nagalakaw sa kamatuoran ug pagkabalaan ug pagkamatarung ug pagpailub. Alang sa kalag nga kini adunay usa ka pagkabanhaw sa kanila nga motoo, ang lawas sa pagdawit sa kalag pag-usab, ug uban sa niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga gibanhaw ug sa pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios. . (Irenaeus, St., Obispo sa Lyon Gihubad gikan sa Armenia sa Armitage Robinson Ang Pasundayag sa Apostolic Pagsangyaw, Kapitulo 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. Ingon sa gipatik sa SOCIETY SA GIDASIG KRISTOHANONG KAHIBALO NEW YORK:.. SA Macmillan CO, 1920).

Mga problema sa Ikaduha ug Ikatulong Kasiglohan

Bisan pa sa iyang kaylap nga pagdawat, sa ikaduhang siglo, usa ka anti-balaod sa apostata nga lider nga si Marcion mibangon. Marcion nagtudlo batok sa balaod sa Dios, ang adlaw nga igpapahulay, ug sa literal nga Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway sa Polycarp ug sa uban, siya kontak sa Simbahan sa Roma sa pipila na ka panahon ug daw adunay impluwensya didto.

Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, allegorists mga giestablisar sa Alejandria (Egipto). Daghang mga allegorists supak sa doktrina sa umaabot nga gingharian. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila sa mga allegorists:

Dionisio natawo sa usa ka halangdon ug adunahan nga pagano nga pamilya sa Alejandria, ug edukado sa ilang pilosopiya. Siya mibiya sa paganong mga tunghaan nga mahimong usa ka estudyante sa Origen, nga milampos siya sa katungdanan sa pagbantay sa mga katekismo sa eskwelahan sa Alejandria ...

Clemente, Origen, ug ang mga Gnostic eskwelahan nga nanapi sa mga doktrina sa balaan nga mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw ug masambingayong mga interpretasyon ... sila nga makuha alang sa ilang mga kaugalingon sa ngalan sa "Allegorists." Nepos sa publiko nabatukan sa mga Allegorists, ug magpabilin nga adunay usa ka paghari ni Kristo sa ibabaw sa yuta ...

Dionisio nakiglantugi uban sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy ... "sa maong usa ka kahimtang sa mga butang ingon nga karon anaa diha sa gingharian sa Dios." Kini mao ang unang paghisgot sa gingharian sa Dios nga naglungtad diha sa kahimtang karon sa mga iglesia ...

Nepos gibadlong sa ilang kasaypanan, nga nagpakita nga ang gingharian sa langit dili masambingayon, apan mao ang literal nga umaabot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan ...

Busa ang ideya sa gingharian sa karon nga kahimtang sa mga butang nga ipanamkon ug gidala diha sa Gnostic eskwelahan sa Allegorists sa Egipto, AD 200 ngadto sa 250, usa ka bug-os nga siglo sa wala pa ang mga obispo sa imperyo miabut nga giisip nga nagpuyo sa trono ...

Clement nanamkon sa ideya sa sa gingharian sa Dios ingon sa usa ka kahimtang sa tinuod nga mental nga kahibalo sa Dios. Origen gibutang niini ingon nga usa ka espirituhanon nga kahulogan nga gitagoan diha sa kapatagan sulat sa Kasulatan. (Ward, Henry Dana Ang Ebanghelyo sa Gingharian. Usa ka Gingharian Dili niini nga Kalibutan, Dili niini nga Kalibutan, Apan sa Umari sa Langitnong Country, sa Pagkabanhaw gikan sa mga Patay, ug sa Pagpahiuli sa Tanan nga mga Butang Gipatik sa Claxton,. Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125)

Busa, samtang ang Bishop Nepos mitudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios, ang mga allegorists misulay sa pag-uban sa usa ka bakak nga mga, dili kaayo literal, pagsabot niini. Bishop Apollinaris sa Hierapolis misulay usab sa pagpakig-away sa mga sayop sa mga allegorists mahitungod sa mao nga panahon. Kadtung tinuod nga diha sa Simbahan sa Dios nagtindog alang sa kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios sa tibuok kasaysayan.

Herbert W. Armstrong Gitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Plus

Sa 20th nga siglo, misulat sa mga ulahing bahin sa Herbert W. Armstrong:

Tungod kay ilang *gisalikway* ebanghelyo ni Kristo. . . , Ang kalibutan sa paghulip sa usa ka butang nga lain diha sa iyang dapit. Sila adunay sa pag-imbento sa usa ka *mini* Busa kami nakadungog sa gingharian sa Dios nga gisulti sa ingon lamang sa usa ka maanyag nga lang nga

mga pamulong - sa usa ka nindot nga sentimento sa kasingkasing sa tawo - pagkunhod niini sa usa ka ethereal, dili tinuod WALAY! Uban Gihulagway nga ang "SIMBAHAN" mao ang gingharian. . . Ang manalagna nga si Daniel, nga nagpuyo 600 ka tuig sa wala pa Cristo, nahibalo nga ang gingharian sa Dios mao ang usa ka tinuod nga gingharian - ang usa ka gobyerno nga magmando sa literal nga TAWO sa ibabaw sa yuta. . .

Dinhi. . . mao ang katin-awan sa kon unsa ang GINGHARIAN SA DIYOS KAY sa Dios: "Ug sa mga adlaw sa mga hari ..." - kini dinhi sa pagsulti sa napulo ka mga tudlo sa tiil, nga bahin sa puthaw ug bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa pagkonektar sa sa tagna sa Daniel 7, ug Pinadayag 13 ug 17, nga nagtumong sa sa mga bag-o nga UNITED STATES SA EUROPE nga karon pagtukod. . . atubangan sa imong mga mata! Pinadayag 17:12 naghimo patag sa detalye nga kini mahimo nga usa ka panaghiusa sa NAPULO KA HARI O GINGHARIAN nga (Pin 17: 8) ang banhawon sa daan nga ROMAN IMPERYO. . .

Sa diha nga moabut Cristo, siya moanhi ingon sa HARI sa mga hari, nga nagmando sa tibuok yuta (Pin 19: 11-16); ug IYANG KINGDOM-- ang GINGHARIAN SA DIYOS --said Daniel, mao ang magaut-ut niining tanan nga mga gingharian sa kalibotan. Pinadayag 11:15 nag-ingon kini niini nga mga pulong: "Ang gingharian sa *kalibutan nahimong* ANG GINGHARIAN SA ATONG Jehova, UG SA IYANG KRISTO: ug siya magahari sa mga katuigan nga walay katapusan"! Kini mao ANG GINGHARIAN SA DIYOS. Kini mao ang katapusan sa karon mga gobyerno - oo, ug bisan sa Estados Unidos ug sa British nga mga nasud. Sila unya mahimong mga gingharian - ang mga gobyerno - sa Ginoo JESU-KRISTO, nan HARI sa mga hari sa ibabaw sa tibuok yuta. Kini naghimo sa bug-os PATAG sa kamatuoran nga ang GINGHARIAN SA DIYOS mao ang usa ka literal nga GOBYERNO. Bisan ingon sa mga Caldeahanon Imperyo mao ang usa ka GINGHARIAN - bisan ingon sa Romanhong Imperyo mao ang usa ka GINGHARIAN - mao nga ang mga GINGHARIAN SA DIYOS mao ang usa ka gobyerno. Kini mao ang sa pagkuha sa ibabaw sa mga GOBYERNO sa mga NASOD sa kalibutan. Si Jesu-Kristo NATAWO nga mahimong usa ka HARI - sa usa ka MAGMAMANDO! . . .

Ang sama nga Jesukristo kinsa naglakaw sa ibabaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaang Yuta ug sa kadalanan sa Jerusalem labaw pa kay sa 1,900 ka tuig na ang milabay mao ang pag-anhi pag-usab. Siya miingon nga siya moanhi pag-usab. Human siya gilansang sa krus, gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (. Mat 12:40; Buhat 2:32; I Cor 15: 3-4.). Siya mikayab ngadto sa Trono sa Dios. Headquarters sa Gobyerno sa Uniberso (Buhat 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Pin 3:21).

Siya mao ang "halangdon nga tawo" sa sambingay, nga miadto sa Trono sa Dios - ang "halayo nga yuta" - nga coronated ingon nga Hari sa mga hari sa ibabaw sa tanang mga nasud, ug unya sa pagbalik ngadto sa yuta (Lucas 19: 12-27).

Pag-usab, siya anaa sa langit hangtud sa "mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang" (Buhat 3: 19-21). *Pagpahiuli* nagpasabot sa pagpasig-uli sa usa ka kanhi nga kahimtang o kahimtang. Sa kini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa Dios dinhi sa yuta, ug sa ingon, ang pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopian nga kahimtang.

Kalibutan karon kagubot, nagkagrabeng mga gubat ug mga panagbingkil kinapungkayan sa kalibutan sa kagul-anan nga dako kaayo nga, gawas kon mangilabot sa Dios, walay tawo nga unod nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa niini sangkoanan sa diha nga paglangan moresulta

sa hulaw sa tanan nga kinabuhi gikan sa planeta, si Jesukristo mobalik. Kini nga panahon siya moanhi ingon nga balaan nga Dios. Siya moanhi diha sa tanan nga mga gahum ug himaya sa uniberso-nagharing Maglalalang. (Mat 24:30;.. 25:31) Siya moanhi ingon nga "Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo" (Pin 19:16), sa pagtukod sa kalibutan nga super-gobyerno ug magmando sa tanan nga mga nasud "uban sa usa ka sungkod nga puthaw "(Pin 19:15; 12: 5). . .

Cristo dili maayo?

Apan kabubut-on sa katawhan singgit sa kalipay, ug abi-abi kaniya sa nagsalimoang kalipay ug kadasig - kabubut-on bisan pa sa mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanidad?

Sila dili! Sila motuo, tungod kay ang mga mini nga mga ministro ni Satanas (II Cor 11: 13-15.) Naglimbong kanila, nga siya mao ang Antikristo. Ang mga iglesia ug ang mga nasud nga masuko sa iyang pag-abut (Pin 11:15 uban sa 11:18), ug sa mga puwersa sa militar gayod mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag kaniya (Pin 17:14)!

Ang mga nasud nga moapil diha sa mga kulba-hinam gubat sa sa umaabot nga Gubat sa Kalibotan III, uban sa gubat sa Jerusalem (Zac 14: 1-2.) Ug si Cristo mobalik. Sa labaw sa kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga nasud" nga makig-away batok kaniya (bersikulo 3). Siya hingpit pildihon kanila (Pin 17:14)! "Ang iyang mga tiil motindog niadtong adlaw sa ibabaw sa bukid sa mga Olivo," usa ka mubo kaayo nga gilay-on sa sidlakan sa Jerusalem (Zac 14: 4.). (Armstrong HW. Ang Misteryo sa mga Ages, 1984)

Nagaingon ang Bibliya nga si Jesus mobalik ug siya modaog, apan daghan ang makig-away

batok Kaniya (Pinadayag 19:19). Daghan ang nag-angkon (base sa ibabaw sa sayop nga pagsabot sa tagna sa Bibliya, apan ang partially tungod sa mini nga mga propeta ug mga mistiko) nga ang pagbalik ni Jesus mao ang katapusan nga Antikristo!

Ang mosunod mao ang gikan usab sa Herbert Armstrong:

Ang matuod nga relihiyon - kamatuoran sa Dios naghatag ug gahum sa gugma sa Dios nga gihatag pinaagi sa Espiritu Santo ... kalipay nga dili maasoy sa pagkahibalo sa Dios ug ni Jesukristo - sa pagkahibalo KAMATUORAN - ug ang kainit sa balaan nga GUGMA sa Dios ...

Ang mga pagtulun-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios lamang sa mga sa "buhi pinaagi sa matag pulong nga" sa Balaang Bibliya ...

Mga tawo motalikod gikan sa dalan sa "og" sa dalan sa "paghatag" - paagi sa gugma sa Dios.

BAG-ONG sibilisasyon ang karon pagkupert sa yuta! (ibid)

Ang BAG-ONG sibilisasyon mao ang Gingharian sa Dios. Pagmantala nga ang bag-ong sibilisasyon moabut ug base sa ibabaw sa gugma mao ang usa ka dakong bahin sa kon unsa ang tinuod nga ebanghelyo sa gingharian nga si Jesus ug ang Iyang mga sumusunod nga gitudlo mao ang tanan mahitungod sa. Ug nga mao ang usa ka butang nga kita sa *Padayong* Simbahan sa Dios sa pagsangyaw ingon man.

Herbert Armstrong nakaamgo nga si Jesus nagtudlo nga ang katilingban sa tawo,

bisan kon kini naghunahuna nga kini nga gusto sa pagtuman, nga nagsalikway sa 'paghatag nga paagi' sa kinabuhi, ang dalan sa gugma. Hapit walay usa nga daw sa husto makasabot sa kahulogan sa pagtudlo ni Jesus.

Kaluwasan pinaagi ni Jesus mao ang bahin sa Ebanghelyo

Karon ang uban nga makabasa niini nga halayo tingali maghunahuna bahin sa kamatayon ni Jesus ug papel sa kaluwasan. Oo, nga mao ang bahin sa ebanghelyo nga ang Bag-ong Tugon ug Herbert W. Armstrong duha misulat mahitungod sa.

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi kang Jesus:

¹⁶ Kay wala ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Cristo, kay kini mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan alang sa tanan nga nagatuo, alang sa Judio una sa ug usab alang sa Grego (Roma 1:16).

⁴ Busa kadtong mga nagkatibulaag sa paglakaw nga nanagwali sa pulong. ⁵ Ug si Felipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria, ug giwali kanila ang Cristo. ... ¹² Apan sa mitoo sila kang Felipe sa pagmantala niya sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Cristo, ang mga lalaki ug mga babaye gibunyagan. ... ²⁵ Busa sa diha nga sila nagpamatuod ug nagwali sa pulong sa Ginoo, sila namalik sa Jerusalem, nga nagwali sa Maayong Balita sa daghang mga balangay sa mga Samaritanhon. ²⁶ Karon sa usa ka manolonda sa Ginoo nagsulti kang Felipe ... ⁴⁰ Felipe hingkaplagan didto sa Asdod. Ug sa naglakaw pinaagi sa, nagwali siya sa tanang kalungsuran hangtud sa iyang paghiabut sa Cesarea. (Buhat 8: 4,5,12,25,26,40)

¹⁸ siya nagwali kanila si Jesus ug ang pagkabanhaw. (Buhat 17:18)

³⁰ Unya mipuyo si Pablo sa tibuok duha ka tuig sa balay nga iyang giabangan, ug midawat sa tanan nga midangat kaniya, nga ³¹ **nga nagwali sa gingharian sa Dios ug sa pagtudlo sa mga butang mahatungod sa Ginoong Jesu-Cristo** uban sa tanan nga pagsalig, walay usa nga nagadili kaniya. (Buhat 28: 30-31)

Matikdi nga naglakip sa pagwali ni Jesus UG sa gingharian. Ikasubo, ang usa ka husto nga pagsabot sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios kahilig sa mawala gikan sa mga pagtulun-an sa mga simbahan Griego-Romano.

Pagkatinuod, aron sa pagtabang kanato nga mahimong bahin sa gingharian, ang Dios nahigugma sa mga tawo sa ingon

daghan nga Siya mipadala si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3: 16-17).

Ang Ebanghelyo sa Gingharian Unsay Nagkinahanglan sa Kalibutan, Apan ...

Apan daghan sa kalibutan sa mga lider sa, lakip na ang relihiyosong mga mga, nagtuo nga kini mahimong internasyonal nga tawhanong kooperasyon nga dad-on sa kalinaw ug kauswagan, ug dili ang Gingharian sa Dios. Ug samtang sila sa pipila ka mga temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang nga dili molampos, sa ilang mga paningkamot sa tawo sa katapusan nga dad-on planetang Yuta sa punto nga kini sa paghimo sa kinabuhi nga nag kon si Jesus wala mobalik sa pagtukod sa Iyang Gingharian. Kini mao ang usa ka bakak nga mga ebanghelyo.

Daghan sa kalibutan naningkamot sa pagbutang sa tingub sa usa ka semi-sa relihiyon sa Babilonya nga internasyonal nga nga plano sa pagbutang sa usa ka bag-ong kalibotan order sa 21st siglo. Kini mao ang usa ka butang nga ang *Continuing* nga Simbahan sa Dios gisaway sukad sa pagsugod niini, ug mga plano sa pagpadayon sa pagsaway. Tungod kay si Satanas nga gilimbongan si Eva sa mahulog alang sa usa ka bersyon sa iyang ebanghelyo dul-an sa 6000 ka mga tuig na ang milabay (Genesis 3), ang mga tawo nagtuo nga sila nasayud nga mas maayo pa kay sa Dios kon unsa ang himoon kanila ug sa kalibutan nga mas maayo.

Sumala sa Bibliya, kini sa usa ka kombinasyon sa usa ka pangulo sa militar sa Europe (gitawag nga Hari sa mga North, nga gitawag usab sa Mapintas nga Mananap sa Pinadayag 13: 1-10) uban sa usa ka lider sa relihiyon (nga gitawag sa mga mini nga profeta, nga gitawag usab ANG katapusan nga Antikristo ug ang duha-ka-sungay nga Mananap sa Pinadayag 13: 11-17) gikan sa siyudad sa pito ka bungtod (Pinadayag 17: 9,18) aron sa pagdala sa usa ka 'sa Babilonya' (Pinadayag 17 & 18) kalibutan order. Bisan tuod katawhan nagkinahanglan sa pagbalik ni Kristo ug sa pagtukod sa Iyang gingharian, daghan sa kalibutan dili pagtagad sa niini nga mensahe sa 21st siglo-sila magpadayon sa pagtuo sa mga nagkalain-laing mga bersiyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat sa usa ka saksi.

Hinumdomi nga gitudlo ni Jesus:

¹⁴ Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga usa ka pagpamatuod ngadto sa tanang mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14)

Matikdi nga ang ebanghelyo sa gingharian sa pagkab-ot sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi, unya moabut na ang katapusan.

Adunay daghang mga rason alang niini nga.

Ang usa mao nga gusto sa Dios ang kalibutan sa pagpamati sa tinuod nga ebanghelyo sa atubangan sa pagsugod sa Dakong Kagul-anan (nga gipakita sa pagsugod sa Mateo 24:21). Busa ang mensahe sa ebanghelyo mao ang usa ka saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezequiel 3; Amos 3: 7).

Ang lain mao nga ang unod sa mensahe nga supak sa mga panglantaw sa mga nagtubo nga Mapintas nga Mananap, Hari sa mga North gahum, uban sa mga Mini nga Propeta, sa katapusan nga Antikristo. Sila bataan mosaad sa kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot, apan kini modala ngadto sa sa katapusan (Mateo 24:14) ug sa kalaglagan (cf. 1 Tesalonica 5: 3).

Tungod sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak nga nakig-uban kanila (2 Tesalonica 2: 9), ang kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa usa ka bakak (2 Tesalonica 2: 9-12) inay sa mensahe sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga paghukom sa mga kaliboan Gingharian sa Dios pinaagi sa mga Romano Katoliko, Sidlakang Ortodokso, Lutheran, ug sa uban, daghan ang sayop nga nag-angkon nga ang mga mensahe sa mga kaliboan nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios mao ang bakak nga ebanghelyo nga nakig-uban sa Antikristo.

Ang matinud-anon nga Filadelfia Kristohanon (Pinadayag 3: 7-13) ang pagsangyaw sa kaliboan nga ebanghelyo sa gingharian ingon man sa pagsulti sa kalibutan unsa ang pipila ka kalibutanon nga mga lider sa (lakip na ang sapat kag ang Mini nga Propeta) mahimong ngadto sa.

Sila pagsuporta sa pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mapintas nga Mananap, Hari sa mga North gahum, uban sa mga Mini nga Propeta, ang katapusan nga Antikristo, sa katapusan laglagon (uban sa pipila sa ilang mga kaalyado) sa USA ug sa mga Anglo-nasud sa United Kingdom, Canada, Australia, ug New Zealand (Daniel 11:39) ug nga sila sa dili madugay human niana sa paglaglag sa usa ka Arabiko / Islamic panag-abin (Daniel 11: 40-43), function ingon nga mga ginamiton sa mga demonyo (Pinadayag 16: 13-14), ug sa katapusan sa pagpakig-away kang Kristo Jesus sa Iyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19: 19-20). Ang matinud-anon nga mga Philadelphians (Pinadayag 3: 7-13) nga nagpahibalo nga ang mga kaliboan nga gingharian nga sa pag-abut sa dili madugay. Kini lagmit og daghan media coverage ug makatampo sa sa katumanan sa Mateo 24:14.

Ang 'bakak nga ebanghelyo' pagmantala sa mga lider sa kalibutan (lagmit ang pipila 'bag-ong' nga matang sa ibabaw lider sa Europe uban sa usa ka compromised papa nga *nag-angkon* sa usa ka matang sa Katolisismo) dili sama sa nga-sila dili gusto sa kalibutan aron sa pagkat-on kon unsa ang ilang kabubut-on sa tinuod nga buhaton (ug dili gani motuo nga kini sa ilang mga kaugalingon sa una, cf. Isaia 10: 5-

7). Sila ug / o sa ilang mga supporters usab lagmit bakak nagtudlo nga ang mga matinud-anon nga mga Philadelphians nga pagpasiugda sa usa ka doktrina (milenyong) sa usa ka umaabot nga antikristo. Bisan unsa paghukom nga sila ug ang / o ang ilang mga sumusunod sa paghimo ngadto sa Filadelfia matinud-anon ug sa *Continuing* Simbahan sa Dios mag-aghat sa paglutos (Daniel 11: 29-35; Pinadayag 12: 13-15). Kini usab mosangpot ngadto sa sa katapusan-ang pagsugod sa Dakong Kagul-anan (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 14-15; Daniel 11:31) ingon man sa usa ka panahon sa panalipod alang sa mga matinud-anon sa Philadelphia mga Kristohanon (Pinadayag 3:10; 12: 14-16).

Ang sapat kag Mini nga Propeta sulayan puwersa, sa ekonomiya blackmail, mga timailhan, mga katingalahan nga bakak, pagpatay, ug sa ubang mga kapit-os (Pinadayag 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2: 9-10) nga adunay kontrol sa . Kristohanon mangutana:

¹⁰ "Unsa ka dugay, O Ginoo, balaan ug tinuod, hangtud nga ikaw paghukman ug pagbalusan ang among dugo sa mga nagapuyo sa yuta?" (Pinadayag 6:10)

Latas sa katuigan, ang katawhan sa Diyos naghunahuna, "Unsa ka dugay kini hangtud mobalik si Jesus?"

Samtang wala kita mahibalo sa adlaw o sa takna, kita ni Jesus sa pagbalik (ug sa kaliboan Gingharian sa Dios malig-on sa) sa 21st siglo base diha sa daghan nga mga kasulatan (eg Mateo 24: 4-34; Salmo 90: 4; Oseas 6: 2; Lucas 21: 7-36; Hebreohanon 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pedro 3: 3-8; 1 Tesalonica 5: 4), ang pipila ka mga bahin sa nga atong makita karon natuman.

Kon si Jesus wala mangilabot, ang kalibutan nga laglagon ang tanan nga kinabuhi:

²¹ Kay unya moabut ang dakung kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud niini nga panahon, dili, ni sa walay katapusan mao ang ²² Ug gawas kon kadtong mga adlaw on, walay unod nga maluwas. apan tungod sa mga pinili nga mga adlaw pamub-an. (Mateo 24: 21-22)

²⁹ Dihadiha human sa kasakitan niadtong mga adlaw, ang Adlaw mongitngit, ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag; ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mangauyog. ³⁰ Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo makita diha sa langit, ug unya ang tanan nga mga kabanayan sa yuta manag-minatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo pag-abot sa ibabaw sa mga panganod sa langit uban sa gahum ug dako nga himaya. ³¹ ug iyang ipadala ang iyang mga anghel uban sa usa ka dakung tingog sa usa ka trompeta, ug ilang pagatigumon sa tingub ang iyang mga pinili gikan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain. (Mateo 24: 29-31)

Ang Gingharian sa Dios mao ang gikinahanglan sa kalibutan.

Ambassadors alang sa Gingharian

Unsa ang inyong papel sa Gingharian?

Karon, kon ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, ikaw nga mahimong usa ka sinugo alang niini. Matikdi ang gisulat ni Apostol Pablo:

²⁰ Busa karon, kami mga embahador alang sa kang Cristo, maingon nga ang Dios nangaliyupo pinaagi kanamo: hangyoon namo kamo sa ngalan ni Cristo, magpasig-uli ngadto sa Dios. (2 Corinto 5:20)

¹⁴ Busa, sa gibaksan sa imong hawak sa kamatuoran, nga gibutang sa ibabaw sa tabon sa dughan sa pagkamatarung, ¹⁵ ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa Maayong Balita sa pakigdait: ¹⁶ labaw sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga kamo makahimo sa makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan ¹⁷ ug dawata ninyo ang salokot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. ¹⁸ sa pag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga diha sa Espiritu, managtukaw sa katapusan uban sa os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa tanang mga santos- ¹⁹ ug alang kanako, nga paglitok mahimong gihatag kanako, aron ako sa akong baba nga walay kahadlok sa pagpaila sa tinago sa Maayong Balita, ²⁰ nga alang niini ako mao ang sinugo sa mga talikala; nga sa aron ako makasulti nga walay kahadlok, ingon sa kinahanglan ko igasulti. (Efeso 6: 14-20)

Unsa ang usa ka sinugo *Merriam-Webster* adunay mosunod nga kahulugan:

1: usa ka opisyal nga sinugo; *ilabi na sa: sa* usa ka diplomatic ahente sa labing taas nga ranggo accredited sa usa ka langyaw nga gobyerno o hari ingon sa representante residente sa iyang kaugalingon nga gobyerno o hari o gitudlo alang sa usa ka espesyal nga ug sa kanunay temporaryo diplomatic buluhaton

2 sa usa ka: usa ka awtorisado nga representante o sinugo

Kon ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang Kristo! Matikdi ang gisulat ni Apostol Pedro:

⁹ Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaang nasud, ang Iyang kaugalingong katawhan, aron kamo magamantala sa pagdayeg Kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag: ¹⁰ nga kaniadto dili usa ka katawhan apan karon sa mga katawhan sa Dios, nga wala mahiagum sa kalooy, apan karon nahiagum na sa kalooy. (1 Pedro 2: 9-10)

Ingong mga Kristohanon, kita nga mahimong kabahin sa usa ka balaan nga nasud.

Nga ang nasud nga karon balaan?

Aw, sa pagkatinuod walay bisan kinsa sa mga gingharian niining kalibutan-apan sila sa katapusan nga bahin sa gingharian ni Kristo (Pinadayag 11:15). Kini mao ang nasod sa Diyos, sa Iyang gingharian nga balaan.

Ingon sa mga embahador, kita dili kasagaran apil sa direkta nga politika sa mga nasud sa kalibutan. Apan kita sa pagpuyo sa dalan sa kinabuhi sa Dios karon. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon, kita mas maayo nga makakat-on kon nganong ang pamaagi sa Dios mao ang labing maayo, sa pagkaagi nga diha sa Iyang gingharian nga atong mahimong mga hari ug mga saserdote ug maghari uban ni Kristo ibabaw sa yuta:

⁵ Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala sa Iyang kaugalingon nga

dugo, ⁶ ug naghimo kanato nga mga hari ug mga pari ngadto sa Iyang Dios ug Amahan, ngadto Kaniya ang himaya ug ang panggahum hangtud sa kahangturan ug sa walay katapusan.Amen. (Pinadayag 1: 5-6)

¹⁰ Ug naghimo kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa atong Dios; Ug kita magahari sa ibabaw sa yuta. (Pinadayag 5:10)

Usa ka umaabot nga bahin sa nga mahimong pagtudlo sa mga tawo nga mortal nga dayon sa paglakaw diha sa mga dalan sa Dios:

¹⁹ Kay ang katawohan magapuyo sa Sion diha sa Jerusalem; Ikaw dili na mohilak. Siya kaayo-on kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; Sa diha nga siya makadungog, siya motubag kanimo.²⁰ Ug bisan ang Ginoo magahatag kanimo sa tinapay sa kagul-anan ug sa tubig sa kasakit, bisan pa niana ang imong mga magtutudlo dili matarug ngadto sa usa ka pamag na, Apan ang imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. ²¹ Ang imong mga igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga magaingon, "kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana," Kon mobalik ka sa mga kamot nga too O sa matag higayon nga ikaw sa wala. (Isaias 30: 19-21)

Samtang nga mao ang usa ka tagna alang sa kaliboan nga gingharian, sa niini nga panahon ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:

¹² ... pinaagi sa niini nga panahon kinahanglan kamo nga mahimong mga magtutudlo (Hebreohanon 5:12)

¹⁵ Apan sa pagbalaan sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga kasingkasing; ug andam kanunay sa pagtubag sa tanan nga mangayo kaninyo ug katarungan sa paglaum nga anaa kaninyo uban ang kaaghop ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).

Gipakita sa Bibliya nga ang daghan sa mga labaw nga matinud-anon nga mga Kristohanon, sa dili pa ang pagsugod sa Dakong Kagul-anan, magatudlo sa daghan;

³³ Ug ang mga sa mga tawo nga makasabut magatudlo sa daghan nga mga (Daniel 11:33)

Busa, sa pagkat-on, nagtubo diha sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), mao ang usa ka butang nga kinahanglan nga atong gibuhat karon. Bahin sa inyong papel sa Gingharian sa Dios mao nga makahimo sa pagtudlo. Ug alang sa mas matinud-anon, Filadelfia (Pinadayag 3: 7-13), ang mga Kristohanon, kini usab naglakip sa pagsuporta sa mga importante nga saksi sa ebanghelyo sa wala pa ang pagsugod sa kaliboan nga gingharian (cf. Mateo 24:14).

Human sa Gingharian sa Dios natukod, ang mga katawhan sa Dios gigamit sa pagtabang sa pagpasig-uli sa usa ka naguba nga planeta:

¹² Kadtong gikan sa inyong taliwala ba sa pagtukod sa daan nga mga dapit nga biniyaan; Ikaw mopatindog sa mga patukoranan sa daghanan nga mga kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon sa aayo sa Mag, Ang uli sa Streets sa Mopuyo Sa. (Isaias 58:12)

Busa, ang mga katawhan sa Dios nga nagpuyo sa dalan sa Dios diha sa niini nga edad maghimo niini nga mas sayon alang sa mga tawo sa pagpuyo diha sa mga siyudad (ug sa ubang dapit) sa panahon sa niini nga panahon sa pagpasig-uli. Ang kalibutan tinuod mahimong usa ka mas maayo nga dapit. Kita kinahanglan nga embahador alang kang Cristo karon, aron usab kita sa pag-alagad diha sa Iyang Gingharian.

Ang Mensahe Tinuod nga Ebanghelyo mao ang makapausab nga

Si Jesus miingon, "Kon pabilin kamo sa akong pulong, kamo ang akong mga tinun-an gayud ³² Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan." (Juan 8: 31-32). Ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa .! Gingharian sa Dios nagahilway sa aton gikan sa natanggong sa bakak nga mga paglaom sa kalibutan Kita walay kahadlok sa pagsuporta og usa ka plano nga mga buhat-sa Dios sa plano ni Satanas naglimbong sa tibuok kalibutan (Pinadayag 12: 9) ug sa

Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga solusyon. kita kinahanglan nga sa pagbarug alang sa ug sa pagsuporta sa kamatuoran (cf. Juan 18:37).

Ang mensahe sa ebanghelyo mao ang labaw pa kay sa bahin sa personal nga kaluwasan. Ang maayong balita sa Gingharian sa Dios pagbag-o sa usa sa niini nga edad:

2 Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili mausab pinaagi sa sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 2)

Matuod nga mga Kristohanon nga mausab sa pag-alagad sa Dios ug sa uban:

22 ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod, dili sa eyeservice, ingon sa mga tawo, kondili diha sa katim-os sa kasingkasing, nga mahadlok sa Dios. 23 Ug bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhata ninyo sa kinasingkasing ingon nga sa Ginoo ug dili nga sa mga tawo, 24 sa pagkahibalo nga gikan sa Ginoo kamo magadawat sa balus nga sa kabilin: alang kanimo sa pag-alagad sa Ginoong Cristo. (Colosas 3: 22-24)

28 Busa, tungod kay kita sa pagdawat sa gingharian nga dili mauyog, managbaton kita ug gracia, nga kita mahimong mag-alagad sa Dios uban sa balaan nga pagtahud ug diosnon nga kahadlok. (Hebreohanon 12:28)

Matuod nga mga Kristohanon nga buhi nga lahi gikan sa kalibutan. Dawaton nato ang mga sukdan sa Diyos sa ibabaw sa kalibutan alang sa unsa ang matarung ug sayop. Ang lang mabuhi pinaagi sa pagtoo (Hebreohanon 10:38), ingon nga kini nagkinahanglan sa hugot nga pagtuo sa pagpuyo sa dalan sa Dios diha sa niini nga edad. Mga Kristohanon giisip nga lahi kaayo sa kalibutan sila nagpuyo sa, nga ang ilang paagi sa kinabuhi gitawag nga "ang Dalan" sa Bag-ong Tugon (Buhat 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Ang kalibutan nagpuyo sa kahakog, sa ilalum sa pagmando ni Satanas, sa unsa nga gitawag nga "ang dalan ni Cain" (Judas 11).

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka mensahe sa pagkamatarung, kalipay, ug kalinaw (Roma 14:17). Ang matagnaong pulong, sa husto nasabtan, naghupay (cf. 1 Corinto 14: 3; 1 Tesalonica 4:18), ilabi na sa ingon nga motan-aw kita sa kalibutan nga crumble (cf. Lucas 21: 8-36). Ang tinuod nga Kristohanong paagi sa kinabuhi nagapadulong ngadto sa espirituwal nga kadagaya ug sa pisikal nga mga panalangin (Marcos 10: 29-30). Kini mao ang bahin sa kon nganong ang mga tawo nga mabuhi kini nga makasabut nga ang gikinahanglan sa kalibutan sa Gingharian sa Dios. Mga Kristohanon mao ang mga embahador sa Gingharian sa Dios.

Mga Kristohanon ang nagbutang sa among paglaum diha sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan pa kita nagpuyo sa usa ka pisikal nga kalibutan (Roma 8: 5-8). Kita adunay mga "paglaum sa Maayong Balita" (Colosas 1:23). Kini mao ang usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga ang daghan nga nag-angkon ni Jesus nga karon dili tinuod nga masabtan.

6. Grego-Romano simbahan sa pagtudlo sa mga Gingharian Importante, Apan ...

Ang Griego-Romano simbahan nagtuo nga sila nagtudlo bahin sa Gingharian sa Dios, apan ang kasamok sa pagkatinuod sa pagsabut kon unsa kini gayud ang Pananglitan, ang *Catholic Encyclopedia* nagtudlo kini mahitungod sa **gingharian:**

Ni Kristo ... Sa matag yugto sa Iyang pagtulon-an sa pag-anhi niini nga gingharian, ang mga nagkalain-laing mga bahin, sa iyang tukma nga kahulogan, ang dalan nga kini mao ang nakab-ot, sa paghimo sa pagkaon sa Iyang mga pakigpulong, nga daghan sa ingon nga ang Iyang pakigpulong gitawag nga "ang ebanghelyo sa gingharian "... sila misugod sa pagsulti sa Simbahan ingon nga" ang gingharian sa Dios "; cf. Col., ako, 13; Tesalonica ako, ii, 12. Apoc, ako, 6, 9. v, 10, ug uban pa ... nagpasabot kini nga ang Simbahan nga sama sa nga Balaan nga institusyon ... (Papa H. Gingharian sa Dios. Ang Catholic Encyclopedia, Tomo VIII. 1910).

Bisan tuod ang mga sa ibabaw nagpunting sa "Col., ako, 13; Tesalonica ako, ii, 12. Apoc, ako, 6, 9. v, 10, "kon ikaw motan-aw kanila, imong makita ang nga dili usa sa mga bersikulo ingon sa bisan unsa mahitungod **sa Simbahan** nga ang Gingharian sa Dios. Sila nagtudlo nga mga magtutuo mahimong bahin sa Gingharian sa Dios o nga kini mao ang gingharian sa Jesus. Ang Bibliya nagpasidaan nga daghan ang mag-usab sa ebanghelyo o mobalik sa usa, usa ka dili tinuod sa usa ka (Galacia 1: 6-9). Ikasubo, nagkalain-lain nga mga gibuhay nga.

Si Jesus mitudlo, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay usa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako "(Juan 14: 6). Si Pedro nagtudlo, "Ni adunay kaluwasan sa bisan unsa nga lain nga mga, kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit nga gihatag sa mga tawo nga pinaagi niini kita maluwas" (Buhat 4:12). Gisuginlan si Pedro Judio ang tanan kinahanglan gayud nga adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsol ug pagdawat nga si Jesus nga maluwas (Mga Buhat 2:38).

Sukwahi niini, Pope Francis mitudlo nga ateyista, nga walay si Jesus, mahimong maluwas pinaagi sa maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga ang mga Hudiyo nga maluwas kon wala pagdawat kang Jesus! Dugang pa, siya ug ang pipila ka Grego-Roma usab daw sa paghunahuna nga ang usa ka non-sa Biblia nga bersyon sa 'Maria' mao ang usa ka yawe ngadto sa ebanghelyo ingon man usab sa usa ka yawe ngadto sa ecumenical ug interfaith panaghiusa. Ikasubo, dili sila ug ang uban makasabut sa kaimportante sa si Jesus UG ang tinuod nga Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios. Daghan ang pagpalambo sa bakak nga mga ebanghelyo.

Daghan ang buot sa paglakaw pinaagi sa panan-aw ug adunay hugot nga pagtuo sa kalibutan. Ang Bag-ong Tugon nagtudlo nga ang mga Kristohanon sa pagtan-aw sa itaas:

2 Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang dinhi sa yuta. (Colosas 3: 2)

7 Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa pagtan-aw. (2 Corinto 5: 7)

Bisan pa niana, si Papa Pio XI bataan gitudloan sa paglakaw pinaagi sa iyang panan-aw sa iyang simbahan:

... ang mga Katoliko nga Simbahan ... mao ang gingharian ni Cristo dinhi sa yuta. (Ni Pio encyclical *Quas Primas* ingon nga gisitar sa Kramer P. Ang Yawa Final Battle. Maayong Tambag Publikasyon, 2002, p. 73).

Ang *CatholicBible101* website claims, "ang Gingharian sa Dios gitukod sa yuta pinaagi sa kang Jesu-Cristo sa tuig 33 AD, sa dagway sa Iyang Simbahan, gipangulohan ni Pedro ... ang mga Katoliko nga Simbahan." Apan ang kaliboan nga gingharian sa Dios wala pa dinhi ni kini sa Simbahan sa Roma, apan kini sa ibabaw sa yuta.

Ang Simbahan sa Roma nagtudlo sa ingon hugot nga batok sa usa ka sa dili madugay-anhi sa yutan-ong kalibohan Gingharian sa Dios nga kini mao ang bataan sa bugtong "nga doktrina sa Antikristo" gilista diha sa opisyal nga *Katesismo sa Simbahan nga Katoliko*:

676 Ang Antikristo sa pagpanglingla na nagsugod sa pagkuha sa porma sa kalibutan sa matag panahon nga ang pag-angkon gihimo sa pagkaamgo sa sulod sa kasaysayan nga mesiyanhon nga paglaum nga mahimo lamang nga nakaamgo sa unahan sa kasaysayan pinaagi sa eschatological paghukom. Ang Simbahan gisalikway bisan giusab matang sa niini nga falsification sa gingharian nga moabut sa ilalum sa mga ngalan sa milenyo ... (Katesismo sa Simbahan nga Katoliko. Imprimatur nga imong mahimo + nga si Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194)

Ikasubo, ang mga tawo nga mouyon nga adunay mayor nga mga problema uban sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios sa katapusan. Uban sa pagkuha sa makalilisang nga mga lakang batok sa mga pagsangyaw niini (Daniel 7:25; 11: 30-36).

Apan, aron kamo maghunahuna, dili tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon nga Ginoo diha sa gingharian? Dili, sila dili. Matikdi ang giingon ni Jesus:

²¹ "Dili ang tanan nga nag-ingon kanako, 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit. ²² Daghan ang moingon kanako niana nga adlaw, 'Ginoo, Ginoo, dili kita nanagna sa imong ngalan, ang mga yawa sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga katingalahan diha sa imong ngalan' ²³ ug unya ako mopahayag ngadto kanila,' wala ako makaila kaninyo;? mobiya gikan kanako, kamo nga nagabuhat kalapasan ' (Mateo 7: 21-23)

Ang Apostol Pablo miingon sa "misteryo sa kalapasan" mao ang "na buhat" (2 Tesalonica 2: 7) sa iyang panahon. Kalapasan usab kini nga may kalabutan sa usa ka butang nga ang Bibliya nagpasidaan batok sa sa sa katapusan sa mga panahon nga gitawag nga "Misteryo, ang Babilonia nga Daku" (Pinadayag 17: 3-5).

Ang "misteryo sa kalapasan" nga may kalabutan sa nagasugid sa mga Kristohanon nga nagtuo nga sila dili kinahanglan nga pagbantay sa Napulo ka Sugo sa kasugoan sa Dios, ug uban pa ug / o adunay daghan kaayo nga mga madawat nga mga eksepsyon niini ug / o adunay madawat nga mga matang sa pag-antos sa paglapas sa sa Dios balaod, mao nga samtang sila naghunahuna nga adunay usa ka matang sa balaod sa Dios, sila wala pagtuman sa usa ka matang sa Kristiyanidad nga si Jesus o sa Iyang mga apostoles nga sa pag-ila ingon nga lehitimo.

Ang Grego-Roma sama sa mga Pariseo nga nakalapas sa mga sugo sa Dios, apan nag-angkon sa ilang mga tradisyon nga gihimo gisaway niining dalawatong-Jesus nga pamaagi (Mateo 15: 3-9)! Nagpasidaan usab ni Isaias nga ang mga tawo nag-angkon nga buot mosukol sa Dios batok sa Iyang balaod (Isaias 30: 9). Kini malinapason ang pagsukol sa usa ka butang nga kita, ikasubo, tan-awa kini ngadto sa niining adlaw.

Laing "misteryo" makita nga nga ang Simbahan sa Roma daw sa pagtuo nga ang militaristiko ecumenical ug interfaith agenda mosangpot sa kalinaw ug sa usa ka non-sa Biblia nga bersyon sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Sa Kasulatan nagpasidaan batok sa usa ka umaabot nga ecumenical panaghiusa nga kini nagtudlo sa kabubut-on, alang sa usa ka pipila ka tuig, nga malampuson (Mubo nga sulat sa: ang *Bag-ong Jerusalem Bible*, usa ka Katolikong-aprobahan nga hubad, gipakita):

⁴ mihapa sila sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa dragon tungod kay siya naghatag sa mananap sa iyang awtoridad; ug mihapa sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa mananap

nga mapintas, nga nagaingon, 'Kinsa ikatandi uban sa mapintas nga mananap? Kinsa ang makig-away batok niini ⁵ mananap gitugotan sa baba sa iyang mga panghambog ug mga pasipala ug sa aktibo alang sa kap-atan ug duha ka bulan, ⁶ ug kini mihunghong sa iyang mga pasipala batok sa Dios, batok sa iyang ngalan, ang iyang langitnon nga Tolda ug ang tanan nga mga sheltered . didto ⁷ gitugotan sa paghimo sa gubat batok sa mga balaan ug sa pagbuntog kanila, ug gihatagan sa gahum ibabaw sa tanang rasa, mga tawo, pinulongan, ug nasud; ⁸ ug sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan mosimba niini, nga mao, ang tanan kansang mga ngalan wala nahisulat sa sukad sa pagkatukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa halad nga Kordero ⁹ bisan kinsa nga makadungog, maminaw:. ¹⁰ Kadtong alang sa pagkabinihag, ngadto sa pagkabihag; kadtong alang sa kamatayon pinaagi sa espada sa kamatayon pinaagi sa pinuti. Kini ang hinungdan nga ang mga balaan kinahanglan nga adunay paglahutay ug hugot nga pagtuo. (Pinadayag 13: 4-10, NJB)

Ang Bibliya nagpasidaan batok sa usa ka katapusan sa panahon sa Babilonia panaghiusa:

¹ Usa sa pito ka mga manolunda nga may pito ka mga panaksan miabut sa pagsulti kanako, ug miingon, 'Dali ngari ug ipakita ko kanimo ang silot sa dakung bigaon, nga naglingkod sa daplin sa dagkung katubigan, ² kang kinsa ang tanang mga hari sa yuta nga nakighilawas sa ilang mga kaugalingon, ug nga maoy nagbuhat sa tanan nga mga populasyon sa kalibutan nahubog sa bino sa iyang pagpanapaw. ³ gikuha niya ako sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagsakay sa usa ka mananap nga mapula nga may pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay ug may mapasipalahong mga titulo nga gisulat tanan nga sa ibabaw niini ⁴ ug ang babaye nagasul-ob sa purpura ug mapula, ug glittered sa bulawan ug mga alahas ug mga mutya, ug siya naghupot sa usa ka bulawan nga winecup nga puno sa mga dulumtanan kahugawan sa iyang pagpakighilawas. ⁵ **diha sa iyang agtang nahisulat ang usa ka ngalan, usa ka misteryosong ngalan: 'Dakong Babilonya, ang inahan sa tanan nga ang mga dautang babaye, ug ang tanan nga mga mahugaw nga mga buhat sa ibabaw sa yuta'** ⁶ nakita ko nga siya hubog, nahubog sa dugo sa mga balaan, ug sa dugo sa mga martir sa si Jesus; ug sa diha nga nakita ko kaniya, ako sa bug-os mystified. (Pinadayag 17: 1-6, NJB)

⁹ Kini gitawag alang sa pagkamaalamon. Ang **pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bungtod**, nga ang babaye naglingkod. . . ¹⁸ Ang babaye nga imong nakita mao **ang daku nga ciudad** nga may awtoridad ibabaw sa tanang mga principe sa ibabaw sa yuta. ¹ (Pinadayag 17: 9,18, NJB)

¹ Human niini, nakita ko ang laing manolonda nga nanaug gikan sa langit, uban sa dako nga pagtugot nga gihatag ngadto kaniya; ang yuta masidlak sa iyang himaya. ² Sa ibabaw sa iyang tingog siya misinggit, 'Babilonia nahulog, **ang Dakong Babilonya** napukan, ug nahimong puloy-anan sa mga yawa, ug sa usa ka lodging alang sa tanang mahugawng espiritu ug hugaw, makaluod nga langgam. ³ Ang tanan ang mga nasud nakainum sa lawom nga sa vino sa iyang pagpakighilawas; ang tanan nga hari sa ibabaw sa yuta nga nakighilawas sa iyang kaugalingon uban sa iyang, ug ang tanan nga magpapatigayon mitubo dato pinaagi sa iyang pagpatuyang ⁴ Ang laing tingog misulti gikan sa langit. Nadungog ko ingon niini, 'Umari **akong katawohan, gikan kaniya, aron nga dili kamo makaambit sa iyang mga krimen ug sa mga sama nga mga hampak sa pagdala.** ⁵ Ang iyang mga sala nakaabut hangtud sa langit, ug ang Dios sa iyang mga krimen sa hunahuna : pagtratar kaniya ingon sa iyang pagtratar sa uban ⁶ siya kinahanglan nga gibayad double sa kantidad nga iyang gipangayo.. Siya mao ang usa ka doble lig-on nga kopa sa iyang kaugalingon nga sagol. ⁷ Ang matag usa sa iyang mga pomps ug mga hudyaka-bahakhak mao nga

maparis sa usa ka pagsakit o sa usa ka kasakit. Ako naentrono ingong rayna, siya naghunahuna; Dili ako balo, ug dili gayud masayud sa pagbangotan.⁸ Kay nga, sa usa ka adlaw, ang mga hampak mangapukan sa iyang:. Sakit ug pagbangotan ug gutom. Siya gisunog ngadto sa yuta. Ang Ginoong Dios nga gihukman sa iyang gamhanan.⁹ May ang pagminatay ug sa paghilak tungod kaniya pinaagi sa mga hari sa yuta nga nakighilawas sa ilang mga kaugalingon uban sa iyang, ug gihimo nga kahilayan uban sa iyang. Makita nila ang aso sa iyang nagasunog, (Pinadayag 18: 1-9, NJB)

Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa usa ka umaabot nga Babilonia, ug nagpakita nga husto nga panaghiusa dili mahitabo hangtud *human* si Jesus mobalik:

¹⁰ Tan-awa sa! Pagbantay! Kumalagiw kamo gikan sa yuta sa amihanan - Nagsiling Jehova kay gihatag ko kamo ngadto sa upat ka mga hangin sa langit - nagaingon si Jehova ¹¹ Tan-awa sa gawas.! Himoa ang inyong ikyas, ang **Zion, karon nga nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babilonia!**

¹² Kay si Jehova nga Labing Gamhanan nag-ingon niini, sukad sa Himaya nagsugo kanako, mahitungod sa mga nasud nga nanagtulis kaninyo, 'Bisan kinsa nga nagahilabut kaninyo, nagahilabut sa kalimutaw sa akong mata. ¹³ Karon tan-awa, ako magawarawara sa akong kamot sa ibabaw kanila, ug sila pagaagawan sa mga tawo nga sila naulipon. ' Ug kamo makaila nga si Jehova nga Labing Gamhanan nagpadala kanako! ¹⁴ Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa Sion, kay karon moanha na ako sa pagpuyo sa taliwala ninyo -Yahweh nagaingon! ¹⁵ Ug sa adlaw nga daghang mga nasud nga nakabig kang Jehova. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila mabuhi sa taliwala ninyo. Ug kamo makaila nga si Jehova nga Labing Gamhanan nagpadala kanako kaninyo! ¹⁶ Jehova-iya sa Juda, nga iyang bahin sa Balaan nga Yuta, ug usab ang Jerusalem sa iyang mga pagpili. (Zacarias 2: 10-16, NJB; timan-i sa mga bersiyon sa KJV / HLGN sa mga bersikulo nga gilista ingon sa Zacarias 2: 6-12)

Ang ecumenical ug interfaith lihok nga sa United Nations, Vatican, sa daghan nga mga Protestante, ug Eastern Orthodox lider pagpalambo sa tin-aw nga gihukman sa Bibliya ug dili kinahanglan nga gidasig. Si Jesus nagpasidaan sa mga *nag-angkon* sa pagsunod Kaniya nga "kadaghanan" (Mateo 24: 4-5). Daghan ecumenism ang may kalabutan sa "puti magkakabayo" sa Pinadayag 6: 1-2 (nga mao ang DILI Jesus) ug sa bigaon sa Pinadayag 17.

Sama Zacarias, mitudlo usab ang Apostol nga si Pablo nga ang tinuod nga panaghiusa sa hugot nga pagtuo nga dili mahitabo hangtud *human* sa si Jesus mobalik:

¹³ hangtud nga kita tanan sa pagkab-ot sa panaghiusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios ug sa paghimo sa hingpit nga Tawo, bug-os nga hamtong nga uban sa kahupnganan ni Cristo sa iyang kaugalingon. (Efeso 4:13, NJB)

Kadtong kinsa nagtuo nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa pagbalik ni Jesus anaa sa kasaypanan. Sa pagkatinuod, sa diha nga si Jesus mobalik, Siya sa paglaglag sa panaghiusa sa mga nasud nga maghiusa batok kaniya:

^{11:15} Ug ang ikapito nga anghel mipatingog sa iyang trumpeta, ug mga tingog mahimo nga nakadungog sa pagsinggit sa langit, nga nagatawag, 'Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari sa mga katuigan nga walay katapusan.' ¹⁶ ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga naglingkod sa trono sa atubangan sa Dios, mihapa sa ilang mga kaugalingon ug mihikap sa yuta uban sa ilang mga agtang sa pagsimba

sa Dios ¹⁷ uban niini nga mga pulong, 'Nagapasalamat kami sa imo, ang Labing Gamhanan nga Ginoong Dios, nga mao, siya nga mao, alang sa mapahitas- sa imong dakung gahum ug sugod sa imong paghari. ¹⁸ ang mga nasud diha sa kaguliyang ug karon ang panahon miabut alang sa imong balos, ug alang sa mga patay, ug alang sa imong mga alagad nga mga manalagna, alang sa mga balaan, ug alang sa mga nangahadlok sa imong ngalan, gagmay ug ang dagku, sa pagabalusan. Ang panahon miabut na sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta. ' (Pinadayag 11: 15-18, NJB)

^{19: 6} Ug nadungog ko ang daw sa mga tingog sa usa ka dakung panon sa katawhan, sama sa tingog sa dagat o sa dakung dahunog sa dalugdog, sa pagtubag, 'Aleluya! Ang pagmando sa Ginoo nga atong Dios nga Makagagahum sa ngatanan nagsugod; . . . ¹⁹ Unya nakita ko ang mananap nga mapintas, uban sa tanang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga panon sa kasundalohan, nga nanagtigum sa pagpakig-away sa Rider ug sa iyang panon sa kasundalohan. ²⁰ Apan ang mapintas nga mananap binilanggo, uban sa bakak nga mga manalagna nga nagtrabaho milagro alang sa mananap ug pinaagi kanila nalimbongan ang mga tawo nga midawat branding sa marka sa mapintas nga mananap ug sa mga tawo nga misimba sa iyang larawan. Kining duha ka gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa azufre. ²¹ Ang tanan nga ang uban gipatay pinaagi sa espada sa Rider, nga miabut gikan sa iyang baba, ug ang tanan nga mga langgam tugob sa ilang kaugalingon uban sa ilang mga unod. . . ^{20:} ⁴ Unya nakita ko ang mga trono, diin sila mikuha sa ilang mga lingkoranan, ug kanila gihatag ang gahum sa paghatag sa paghukom. Nakita ko ang mga kalag sa tanan nga gipamunggotan sa ulo tungod sa nakasaksi sa Jesus ug tungod sa nagwali sa pulong sa Dios, ug kadtong nagdumili sa pagsimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug dili modawat sa brandmark sa ilang mga agtang o sa mga kamot; sila miabut sa kinabuhi, ug naghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig. (Pinadayag 19: 6,19-21; 20: 4, NJB)

Matikdi nga si Jesus adunay aron sa paglaglag kasundalohan sa kalibutan nagkahiusa batok kaniya. Unya siya ug ang mga santos maghari. Nga mao ang sa diha nga adunay husto nga panaghiusa sa hugot nga pagtuo.

Ikasubo, daghan mamati sa mini nga mga ministro nga makita sa maayo, apan dili, ingon sa gipasidan-an nga ang Apostol nga si Pablo (2 Corinto 11: 14-15).

Kon labaw pa nga tinuod nga makasabut sa Biblia ug sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios dili kaayo makig-away batok kang Jesus.

7. Nganong ang Gingharian sa Dios?

Bisan tuod ang mga tawo gusto sa paghunahuna nga kita sa ingon Smart, adunay mga limitasyon sa atong pagsabut, apan sa Dios "salabutan walay kinutoban" (Salmo 147: 5).

Mao nga kini pagpangilabot sa Diyos sa pag-ayo niini nga planeta.

Samtang daghan ang nagtuo sa Dios, ang kadaghanan sa mga tawo dili sa pagpuyo sama sa *Iyang* tinuod nga nagdumala. Matikdi ang mosunod:

8 Gipakita na niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kaninyo Apan ang pagbuhat sa minatarung, Aron sa paghigugma sa kalolot, ug ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa imong Dios? (Miqueas 6: 8)

Sa paglakaw nga mapainubsanon *uban sa* Dios dili usa ka butang sa katawhan ang tinuod nga andam sa pagbuhat sa. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva (Genesis 3: 1-6), ang mga tawo nga gipili sa pagsalig sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga prayoridad, sa ibabaw sa Dios, bisan pa sa Iyang mga sugo (Exodo 20: 3-17).

Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo:

⁵ Sumalig ka sa Ginoo sa tanan nga imong kasingkasing, Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. ⁶ Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan ⁷ Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug pahalayo gikan sa dautan. (Proverbio 3: 5-7)

Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili tinuod nga mosalig diha sa Dios uban sa tanan sa ilang mga kasingkasing o maghulat Kaniya sa pagtultol sa ilang mga lakang. Daghan ang nag-ingon nga sila sa pagbuhat sa unsay gusto sa Dios, apan dili sa pagbuhat niini. Katawhan nga gilimbongan ni Satanas (Pinadayag 12: 9) ug nahulog alang sa mga kailibgon sa kalibotan ug ang 'garbo sa kinabuhi' (1 Juan 2:16).

Busa, daghan ang moabut sa uban sa ilang kaugalingon nga relihiyosong mga tradisyon ug sa sekular nga mga gobyerno, tungod kay sa ilang hunahuna sila nahibalo nga labing maayo. Apan, dili sila (cf. Jeremias 10:23) ni labing tinuod nga maghinulsol.

Mao nga ang katawhan nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24: 21-22).

Dalan Katungod sa Dios

Ang kamatuoran mao nga ang Dios mao ang gugma (1 Juan 4: 8,16) ug ang Dios mao ang DILI hakog. Mga balaod sa Dios sa pagpakita sa gugma ngadto sa Dios ug sa atong silingan (Marcos 12: 29-31; Santiago 2: 8-11). Ang mga paagi sa kalibutan mao ang hakog ug katapusan diha sa kamatayon (Roma 8: 6).

Matikdi nga gipakita sa Bibliya tinuod nga mga Kristohanon sa pagtuman sa mga sugo:

¹ Bisan kinsa nga mosalig nga si Jesus mao ang Cristo, anak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma kaniya nga nanganak usab nahigugma kaniya nga gipanganak kaniya. ² Niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, sa diha nga nahigugma kita sa Dios ug mosunod sa Iyang mga sugo. ³ Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. (1 Juan 5: 1-3)

Ang tanan nga sa Dios "mga sugo nga pagkamatarung" (Salmo 119: 172). Ang iyang mga dalan maoy mga lunsay nga (1 Timoteo 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa nagkalain-laing matang sa "kalapasan" ug wala makaamgo nga si Jesus wala DILI moanhi sa paglaglag sa mga balaod o sa mga propeta, apan sa pagtuman kanila (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang mga tinuod nga kahulogan ug sa pagpuno kanila unahan sa unsa sa daghan nga mga naghunahuna (eg Mateo 5: 21-27). Si Jesus nagtudlo nga "ang bisan kinsa nga nagabuhay ug nagtudlo kanila, siya pagaisipon nga daku didto sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19) (ang termino 'Gingharian sa Dios' ug 'gingharian sa langit' mga ibaylo).

Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago 2:17). Daghan ang pag-angkon sa pagsunod ni Jesus, apan dili tinuod nga motuo sa Iyang mga pagtulun-an (Mateo 7: 21-23) ug dili sundogon Kaniya ingon nga sila kinahanglan (cf. 1 Corinto 11: 1). "Ang sala mao ang paglapas sa balaod" (1 Juan 3: 4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23). Apan, gipakita sa Bibliya nga ang kalooy modaog sa

paghukom (Santiago 2:13) ingon nga ang Dios tinuod nga adunay usa ka plano alang sa tanan (cf. Lucas 3: 6).

Sa tawhanong mga solusyon, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili sa trabaho. Sa kalibotan nga gingharian, si Jesus magmando sa "usa ka sungkod nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug sa maayo nga makadaug ingon nga mga tawo mabuhi sa dalan sa Dios. **TANANG mga problema sa kalibotan anaa tungod kay ang mga katilingban sa kalibutan magdumili sa pagsunod sa Dios ug sa Iyang balaod**. Kasaysayan show sa katawhan mao ang dili makahimo sa pagsulbad sa mga problema sa katilingban:

⁶ Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa Espiritu mao ang kinabuhi ug ang pakigdait ⁷ Kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios. kay kini dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ni dili gayud mahimo. ⁸ Busa, sa mga tawo nga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. (Roma 8: 6-8)

Mga Kristohanon sa pag-focus sa ibabaw sa mga espirituhanon, ug ihatag ang Espiritu sa Dios sa pagbuhay sa ingon niini nga edad (Roma 8: 9), bisan pa sa atong personal nga mga kaluyahon:

²⁶ Kay tan-awa ang ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod, dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga dungganon, ang mga gitawag. ²⁷ Apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon, ug ang Dios adunay mipili sa huyang nga mga butang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga butang nga kusganon; ²⁸ ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga gipili tinamay sa Dios, ug ang mga butang nga wala, aron sa pagdala sa bisan unsa sa mga butang nga, ²⁹ Aron walay unod nga himaya diha sa Iyang presensya. ³⁰ Apan gikan kaniya, anaa kamo kang Cristo Jesus, nga nahimong alang kanato ang kaalam nga gikan sa Dios-ug pagkamatarung, ug pagkabalaan ug ^{Katubsan-31} nga, ingon sa nahisulat, "Siya nga himaya, himoa nga kaniya sa himaya diha sa Ginoo." (1 Corinto 1: 26-31)

Mga Kristohanon sa himaya sa plano sa Dios! Kita maglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Mga Taga-Corinto 5: 7), sa pagtan-aw sa ibabaw (Colosas 3: 2) sa hugot nga pagtuo (Hebreohanon 11: 6).Mapanalanginan kita sa pagsunod sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14).

Ang Bibliya nag-nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus, apan kamo makaamgo nagpasabot nga nga ang tinuod nga mga Kristohanon gayod magmando sa mga siyudad? Gitudlo ni Jesus:

¹² "Usa ka tawong dungganon miadto sa usa ka halayong yuta aron sa pagdawat alang sa iyang kaugalingon ug usa ka gingharian, ug sa pagpauli. ¹³ Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga alagad, nga gitugyan kanila sa napulo ka mina, ug miingon kanila, 'Buhata sa negosyo hangtud Ako moabut.' ¹⁴ Apan ang iyang mga katagilungsod nanagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka delegasyon sa ulahi niya, nga nagaingon, 'dili kami buot nga kining tawohana maghari kanamo.'

¹⁵ "Ug mao kadto nga sa diha nga siya mibalik, sa nakadawat na sa gingharian, iyang gisugo niini nga mga mga alagad, nga iyang gihatagan sa salapi, nga gitawag ngadto kaniya, nga siya unta masayud sa unsa nga paagi

daghan ang tagsatagsa ka tawo nga nakaangkon sa patigayon ¹⁶ Unya miduol ang nahauna nga nag-ingon, ¹⁷ Ug siya miingon kaniya, 'Maayo, maayong ulipon.' Magtutudlo, ang imong mina hingdugangan ug nakaganansya sang napulo ka pilo. '; tungod kay kamo matinud-anon diha sa usa ka gamay kaayo, may awtoridad ibabaw sa napulo ka siyudad. ¹⁸ Ug ang ikaduha miduol nga nag-ingon,' Ginoo, ang imong mina hingdugangan ug nakaangkon lima ka mina. ¹⁹ Ingon man usab siya miingon kaniya,' Ikaw usab sa ibabaw sa lima ka lungsod. ' (Lucas 19: 12-19)

Pagmatinud-anon sa ibabaw sa gamay nga kamo karon. Mga Kristohanon makabaton sa oportunidad sa pagmando sa ibabaw sa tinuod nga mga ciudad, sa usa ka tinuod nga gingharian. Si Jesus miingon usab, "ang akong balus uban kanako sa paghatag sa tagsatagsa sumala sa iyang buhat" (Pinadayag 22:12). Dios adunay usa ka plano (Job 14:15) ug sa usa ka dapit (Juan 14: 2) alang sa mga tawo nga tinuod sa pagtubag sa Kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang Gingharian sa Dios mao ang alang sa tinuod ug ikaw mahimo nga usa ka bahin sa niini!

Sa pagsugod sa tuig 2016, ang journal *Science* may usa ka artikulo nga giulohan og "Ang gahum sa mga panon sa katawhan" nga nagpakita nga artipisyal nga salabutan ug crowdsourcing pagsulbad sa "dautan nga mga problema 'nag-atubang sa katawhan. Bisan pa niana, napakyas ang artikulo sa pagsabot kon unsa ang pagkadautan, himoa nga mag-inusara sa unsa nga paagi sa pagsulbad niini.

Kooperasyon, gawas sa pagsunod sa matuod nga mga paagi sa Dios, ingon sa gitakda nga mapakyas sa 21st siglo ingon nga kini mao balik human sa Dakong Lunop sa dihang katawhan mikooperar sa pagtukod sa napakyas Tore sa Babel (Genesis 11: 1-9).

Mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan pa sa gilauman temporal nga mga paglambo, eg Daniel 9: 27a; 1 Tesalonica 5: 3), dili masulbad sa mga tawo-kita nagkinahanglan sa kalinaw sa Gingharian sa Dios (Roma 14: 17).

Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot kadaugan, dili masulbad (cf. Ezequiel 21:12) pinaagi sa nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayag 12: 9) kinahanglan sayod ug sa hingpit nga kalipay ug kahupayan sa Gingharian sa Dios.

Ang mga problema sa palibot ang DILI masulbad pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon, ingon sa mga nasud sa kalibutan makatabang sa paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan sila masulbad pinaagi sa Gingharian sa Dios.

Ang mga problema sa sekswal nga pagka-imortal, aborsyon, ug sa pagbaligya sa lawas sa tawo mga bahin dili masulbad pinaagi sa USA, apan pinaagi sa Gingharian sa Dios.

Ang kaylap nga utang nga sa USA, UK, ug daghang ubang mga nasud nga adunay dili masulbad pinaagi sa internasyonal nga brokering, apan sa katapusan (human sa kalaglagan matag Habacuc 2: 6-8) pinaagi sa Gingharian sa Dios.

Walay alamag ug sa mis-edukasyon dili masulbad pinaagi sa United Nations-kita nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios. Sa relihiyosong panag-away dili tinuod nga masulbad sa bisan unsa nga ecumenical-interfaith kalihukan pag-uyon sa kaluwasan gawas sa matuod nga si Jesus sa Biblia. Ang sala mao ang ANG ISYU sa kalibutan ug alang sa nga, kita kinahanglan sa halad ni Jesus ug sa Iyang pagbalik sa Gingharian sa Dios.

Kagutom isyu dili masulbad pinaagi sa genetically-modified mga organismo nga pagbutang sa mga bahin sa kalibutan sa risiko sa gutom tungod sa potensyal nga crop kapakyasan-kita nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios.

Sa modernong medikal nga siyensiya wala sa tanan nga mga tubag alang sa tawo sa panglawas-kita nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios.

Ang kaylap nga kakabus sa mga bahin sa Aprika, Asia, ug sa ubang dapit, samtang makabenepisyo sa usa ka panahon gikan sa katapusan sa panahon nga 'ang Babilonia' (cf. Pinadayag 18: 1-19), dili sa pagsulbad sa problema sa kakabus-kita nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios.

Ang kaliboan nga bahin sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka literal nga gingharian nga malig-on sa ibabaw sa yuta. Kini base sa mahigugmaon nga mga balaod sa Dios ug sa usa ka mahigugmaong Dios

ingon nga lider. Ang mga Santos magahari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 5:10; 20: 4-6). Kini nga gingharian maglakip sa mga tinuod nga diha sa Simbahan sa Dios, apan walay kasulatan nga nag-ingon nga ang Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga ang Simbahan (Katoliko o kon dili). Ang Simbahan sa Roma nga supak sa kaliboan nga pagtulon-an, ug sa ulahi kini mas gamhanan mosupak sa mensahe sa ebanghelyo sa Bibliya ingon nga kita mas duol ngadto sa katapusan. Kini lagmit og mahinungdanon nga coverage sa media nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14.

Sa katapusan nga bahin, ang Gingharian sa Dios naglakip sa "Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios" (Pinadayag 21: 2) ug ang abut walay katapusan. Adunay dili na sa pagkadili-matarung, dili na

kasubo, ug wala na ang kamatayon.

Sa pagsangyaw ug sa pagsabut sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios mao ang usa ka importante nga tema sa Bibliya. Daang magsusulat Tugon mitudlo mahitungod niini. Si Jesus, nagtudlo si Pablo, ug Juan mahitungod niini.

Ang labing karaan nga "Kristohanon" wali nga mabuhi sa gawas sa Bag-ong Tugon mitudlo mahitungod niini. Unang bahin sa ikaduhang siglo sa mga lider sa Kristohanon, sama sa Polycarp ug Melito, mitudlo mahitungod niini. Kita sa *Continuing* Simbahan sa Dios sa pagtudlo niini karon.

Hinumdomi nga ang Gingharian sa Dios mao ang unang hilisgutan nga gipakita sa Bibliya si Jesus nagwali mahitungod sa. Kini mao usab ang gisangyaw niya human sa pagkabanhaw-ug kini mao ang usa ka butang nga ang mga Kristohanon kinahanglan mangita sa una.

Ang ebanghelyo mao ang dili lamang bahin sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod mao ang pag-abot sa Gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi kang Cristo, apan naglakip usab sa pagtudlo sa katapusan sa mga gobyerno sa tawo (Pinadayag 11: 5).

Hinumdomi, si Jesus nagtudlo nga ang katapusan dili moabut hangtud human sa ebanghelyo sa gingharian isangyaw ngadto sa kalibutan nga ingon sa usa ka saksi ngadto sa tanan nga mga nasud (Mateo 24:14). Ug pagsangyaw nga nahitabo karon.

Ang maayong balita mao nga **ang Gingharian sa Dios mao ang solusyon sa mga problema nga giatubang sa katawhan**. Bisan pa niana, kadaghanan DILI gusto sa pagsuporta sa niini, ni makadungog, ni gusto sa pagtuo sa kamatuoran niini. Gingharian sa Diyos mao ang walay katapusan nga (Mateo 6:13), samtang ang "niining kalibutan nagataliwan" (1 Mga Taga-Corinto 7:31).

Pagsangyaw sa tinuod nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios mao ang usa ka butang nga kita sa *Continuing* Simbahan sa Dios seryoso. Kita naningkamot sa pagtudlo sa tanan nga mga butang nga gitudlo sa Bibliya (Mateo 28: 19-20), lakip na ang Gingharian sa Dios (Mateo 24:14). Samtang nagpaabot kita nga gingharian, kita kinahanglan nga makat-on ug pagsunod sa mga paagi sa Diyos ug sa paghupay sa uban nga gusto sa pagtuo sa kamatuoran.

Dili ba pagsuporta sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa umaabot nga Gingharian sa Dios? Motuo kamo sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios?

Padayon nga Simbahan sa Dios

Ang USA buhatan sa Continuing Simbahan sa Dios nahimutang sa: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA.

Nagpadayon sa Simbahan sa Dios (CCOG) website

CCOG.ASIA site Kini nga focus sa Asia ug adunay nagkalain-lain nga mga artikulo sa daghang Asia pinulongan, ingon man sa pipila ka mga butang sa Iningles.

CCOG.IN Kini mao ang usa ka website target ngadto sa mga Indian nga panulondon. Kini adunay mga materyales sa pinulongan Iningles ug nagkalain-laing mga pinulongan sa India.

CCOG.EU Kini mao ang usa ka website target sa Uropa. Kini adunay mga materyal sa daghang mga pinulongan sa Europe.

CCOG.NZ Kini mao ang usa ka website target ngadto sa New Zealand ug sa uban sa usa ka British-kagikan background.

CCOG.ORG Kini mao ang nag-unang website sa Continuing Simbahan sa Dios. Kini nag-alagad sa mga tawo sa tanan nga mga kontinente. Kini naglangkob sa mga artikulo, mga link, ug mga video.

CCOGCANADA.CA Kini mao ang usa ka website target ngadto sa mga sa Canada.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Kini mao ang mga Espanyol nga pinulongan nga website alang sa padayon nga Simbahan sa Dios.

PNIND.PH Patuloy na Iglesia ng Diyos. Kini mao ang Pilipinas website sa Continuing Simbahan sa Dios. Kini adunay impormasyon sa Iningles ug Tinagalog.

Balita ug Kasaysayan website

COGWRITER.COM Kini nga website mao ang usa ka mayor nga himan nga pamahayag ug adunay mga balita, doktrina, sa kasaysayan artikulo, video, ug sa matagnaong mga updates.

CHURCHHISTORYBOOK.COM Kini mao ang usa ka sayon sa paghinumdom sa website uban sa mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa simbahan.

BIBLENEWSPROPHECY.NET Kini mao ang usa ka online radyo website nga naglangkob sa mga balita ug sa Biblia nga mga topiko.

YouTube Video Channels alang sa mga Pagpanudlo & wali pukot

BibleNewsProphecy channel. CCOG wali pukot video.

CCOGAfrica channel. CCOG mensahe sa pinulongan sa Aprika.

CDLIDDSermones channel. CCOG mga mensahe diha sa mga Espanyol nga pinulongan.

ContinuingCOG channel. CCOG video mga wali.

litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa mga pipila nga nahibilin tisa (plus ang uban dugang sa ulahi) sa usa ka building sa Jerusalem usahay nailhan nga ang Cenacle, apan mas maayo nga gihulagway ingon nga sa Simbahan sa Dios sa ibabaw sa Jerusalem sa Western Hill (karon gitawag nga Bukid sa Zion):



Kini gituohan nga ang dapit sa tingali ang unang mga tinuod nga Kristohanong simbahan. Ang usa ka building nga 'ebanghelyo sa Gingharian sa Dios' Jesus 'unta igawali sa. Kini mao ang usa ka building sa Jerusalem nga nagtudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios.

Tungod niini kami nagapasalamat sa Dios sa walay undang, kay ... kaninyo, mga igsoon, nahimong mga maawatón sa mga iglesia sa Dios sa Judea nga anaa kang Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2: 13-14)

Pakiglalis kainit tungod sa pagtoo nga sa makausa alang sa tanan gitugyan ngadto sa mga balaan. (Judas 3)

Siya (si Jesus) miingon kanila, "Kinahanglan iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad usab, tungod kay alang niini nga katuyoan ako gipadala. "(Lucas 4:43)

Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan nga mga butang [b] igadugang kaninyo. Ayaw kahadlok, diyutay nga panon sa mga carnero, kay kini mao ang nahamut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. (Lucas 12: 31-32)

Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga usa ka saksi sa

ang tanan nga mga nasud, ug unya moabut na ang katapusan. (Mateo 24:14)